

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE
FORMULÁRIO

SUS

BRASIL

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Setor: SERV RH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

Revisão: 004

Página: 1/1

SETOR: AGENCIA TRANSFUSIONAL COMERCIAL MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CAROLINE PENA E SILVA	ENFERMEIRA	CLT	578644-ENF	-	8:00 – 17:00	-	-		MT	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	MT

SETOR: AGENCIA TRANSFUSIONAL DIURNO MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
EDUARDO GABRIEL DE OLIVEIRA LEITE	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1219841-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
MARINALVA DE SOUSA LIMA SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1133524-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D

SETOR: AGENCIA TRANSFUSIONAL NOTURNO MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DIVINA MARIA DE MORAIS SOUZA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	188212-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
KENIA DA COSTA SOUSA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	374756-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO

FERIAS

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ELIANE DA SILVA PEREIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	4442-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CHELISTAS (aplicar em gestantes e lactantes)	DTE - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9734/2009)	CONSELHO DE CLASSE NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (6h)	A - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (6h)	MT - MANHÃ E TARDE (8h00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FÉRIAS	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO OUTROS
--------------------	--------------------------	--	--	-------------------------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	----------------	---------------------------	------------	--------------------------	-------------	------------	-------------------------

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): _____

Armazenamento	Proteção/Arquivo	Responsação	Retenção	Disposição dos registros
Setor do SERV RH	Posto/ Colaboradores do SERV RH	Por data	5 anos	Deletar

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE
FORMULÁRIO



Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

ESCALA DE COLABORADORES

Setor: SERV RHData de elaboração: 05/07/22Data de revisão: 09/08/23

SETOR: LABORATORIO COMERCIAL MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
DANIELA LOURENÇO DE ALMEIDA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	190331-TE	-	9:00 – 18:00	-	-	MT	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT

SETOR: LABORATORIO DIURNO IMPAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T						
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
AMANDA HUHNE DE MORAIS OLIVEIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1300256-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
ANA NILIA OLIVEIRA V. ROCHA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1654574-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO

SETOR: LABORATORIO DIURNO PAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T						
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
MARCOS DANILO ALVES DA SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1240529-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
NEIDE NEY BATISTA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	4442-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D

SETOR: LABORATORIO NOTURNO MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T						
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							
CARMEM DA SILVA CAMARGO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	401520-TE	-	19:00 – 7:00	-	-	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
RITA HELENA DE OLIVEIRA SOUSA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	374903-TE	-	19:00 – 7:00	-	-	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO

FÉRIAS

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T					
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						
JUSSARA REZENDE BERTOLDO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	188212-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DPC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (aplicar em gestantes e lactantes)	DPE - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTADUTÁRIOS (devidao decreto 9732/2039)	CONSELHO DE CLASSE NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (8h)	A - FÉRIE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (8h)	MT - MANHÃ E TARDE (8H00)	F - FÉRIAS	IM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FÉRIADO	FO - FOLGA	AL - AFASTAMENTO
--------------------	--------------------------	---	--	-------------------------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	----------------	---------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	------------------

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Armazenamento	Proteção/Asseso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Setor do SERV RH	Pasta/ Colaboradores do SERV RH	Por data	5 anos	Deletar

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO

SUS

SES

Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

ESCALA DE COLABORADORES

Sector: SERVRI

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

SETOR: CME COMERCIAL MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
POLIANA DE GODOY GOMES CUNHA	ENF. SUPERVISORA	CLT	517154-ENF	-	7:30 – 16:30	-	-	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	
ELIETE LEOCADIO DA SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1211155-TE	-	9:00 – 18:00	-	-	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	

SETOR: CME DIURNO IMPAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
LUCIMAR GONÇALVES DE LIMA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1598734-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
LUZANIR LIMA DA SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	930305-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
MANUELA JOÃO DA SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1938779-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
VALDIVINA PEREIRA FERNANDES DA SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1390994-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
VANIA DE OLIVEIRA ROCHA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1446796-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D

SETOR: CME DIURNO PAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									
ADRIANA OLIVEIRA BRAGA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	184391-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
DARLENE DA FONSECA ARAÚJO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	4996-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
ESTER ROMANA VALDEVINO DE FREITAS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	648519-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
IOLANDA ALVES DE BRITO MAXIMO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1646358-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
LUCIANA APARECIDA DO AMARAL PIMENTA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	537458-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D

SETOR: CME DIURNO PAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
IDELMA MARIA DE CARVALHO CINTRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	321320-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

VS - Visita médica

AMB - Ambulatório Médico

DP C - DESEMPENHO FUNCIONAL C (ELETTISTAS (aplicável em pediatras e lactantes))

DPF - DESEMPENHO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (de 01 a 05 de dezembro 9931/2020)

CONSELHO DE CLASSE: RA NÃO SE APLICA

D - DIURNO (12h)

N - NOTURNO (12h)

T - TARDE (4h)

A - CHEFE DE PLANTÃO

M - MANHÃ (8h)

MT - MANHÃ E TARDE (8:00)

F - FÉRIAS

LM - LICENÇA MATERNIDADE

PE - PERIADO

PO - FOLGA

AL - AFASTAMENTO

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Armazenamento

Protocolo Asseso

Recuperação

Retenção

Disposição dos registros

Sector: SERVRI

Partes/Colaboradores do SERVRI

Idioma

5 anos

Doktor



GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO



Código: FOR.201

Revisão: 004

ESCALA DE COLABORADORES

Setor: SERV RH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

Página: 1/1

SETOR: CME NOTURNO IMPAR MES/ANO: ABRIL/2024																																								
COLABORADOR		ESPE CIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
ANA SIDIÃO RIBEIRO CARDOSO		TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1530121-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
ILJNA FRANCISCA DA PAIXÃO PIRES		TÉC. ENFERMAGEM	CLT	133-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
LUCIENE LUZA RODRIGUES CAMARGO		TÉC. ENFERMAGEM	CLT	609728-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
MÁRCIA PEREIRA DUARTE ALMEIDA		TÉC. ENFERMAGEM	CLT	657728-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
MARIA APARECIDA LUIS F. GONÇ ALVES		TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1111704-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
SETOR: CME NOTURNO PAR MES/ANO: ABRIL/2024																																								
COLABORADOR		ESPE CIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
ANTONIA MARLI DE OLIVEIRA SANTOS		TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1033188-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
CARMELITA GOMES DA SILVA		TÉC. ENFERMAGEM	CLT	42221-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
DAYANE DA SILVA DIAS		TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1535439-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
EDNA PEREIRA DA SILVA SANTOS		TÉC. ENFERMAGEM	CLT	474444-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
REJANE RODRIGUES CALISTO		TÉC. ENFERMAGEM	CLT	967858-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
FÉRIAS																																								
COLABORADOR		ESPE CIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
ARIANE CRISTINA SOUSA COSTA		TÉC. ENFERMAGEM	CLT	618608-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
LEGENDAS:																																								
VS - Visita médica	AMB- Ambulatório Médico	DFC - DES OCUPAÇÃO FUNCIONAL CELESTES (aplica el ou gestantes e lactantes)	DPE - DES OCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 97.512/2020)	CONSELHO DE CLASSE NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (di)	A - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (di)	MT - MANHÃ E TARDE (8h00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FÉRIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAM ENT O INES																									
FÉRIADOS: 21 – TIRADENTES																																								

Assinatura do

Setor do SERV RH

Proteção/Asseso

Para/ Colaboradores do SERV RH

Responsão

Por data

Extensão

5 anos

Disposição dos registros

Declarar

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO

SUS

Secretaria Municipal de Saúde

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

Setor: SERVRII

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

SETOR: CENTRO CIRÚRGICO COMERCIAL MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T																													
								SI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
ALEXANDRE LOPES BASTOS	ENF. SUPERVISOR	CLT	72294-5-ENF	-	7:30 – 16:30	-	-	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT
TATIELE ANDRADE DE SOUZA	ENFERMEIRA	CLT	641270-ENF	-	7:30 – 16:30	-	-	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT
KESIA BUENO CORREIA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	608778-TE	-	8:00 – 17:00	-	-	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT
ELISABETE APARECIDA RODRIGUES	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	106492-TE	-	10:00 – 19:00	-	-	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT

SETOR: CENTRO CIRÚRGICO DIURNO IMPAR MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T																													
								SI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
BRUNA MOREIRA BORGES MARQUES	ENFERMEIRA	CLT	24904-5-ENF	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	
ALESSANDRA DIVINA DE MORAIS RESENDE	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1278399-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	
ANA CAROLINA DOS SANTOS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1836023-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	
ERICA SANTANA DE OLIVEIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1471172-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	
GEOVANILMES DOS SANTOS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1425004-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	
JANAINA DE MORAIS CARVALHO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	782319-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	
LUCIANA ROSA COSTA SOBRINHO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1297707-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	
MARIADIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA BRITO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	17555889-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	
POLIANA POLI VIEIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1431290-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	
SARA REBECCA GONTIJO DE SOUZA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1259417-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	
TAMARA VITORIA SANTOS ARAUJO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1317295-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	
WAGNER GERALDO MILHOMEM AGUIAR SOARES	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	623580-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	

SETOR: CENTRO CIRÚRGICO DIURNO PAR MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T																													
								SI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
LUCIANA TOMAZ DE AQUINO	ENFERMEIRA	CLT	1198431-ENF	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO		
AMANDA DE OLIVEIRA SILVA FRANÇA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1535949-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO		
CARMEM MARIA DE JESUS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	120221-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO		
ELISANGELA BENEDITO BORGES	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1179766-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO		
ETIENE LIMA BARBOSA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1030782-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO		
FABIANA ANDREA DE ANDRADE SIQUEIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	668677-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO		
GUILHERME HENRIQUE GOMES FERREIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1096241-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO		
JANAINA FRANCIENE ALVES DA SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1981403-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO		
LIVIA LOPES CIRILO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	428779-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO		
OLINDA MARIA VILAS BOAS ROCHA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	242115-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO		
TATIANE SOARES	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1039241-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO		
VANDERSOM SILVA DOS SANTOS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1396197-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO		

LICENÇA MÉDICA

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T																													
								SI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
MARIA JOAQUINA RODRIGUES DA SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1549565-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM		

FÉRIAS

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T																													
								SI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
RENATA KAMISQUE ESTEVES GARCIA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1233291-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F			

LEGENDAS:

VS - Via de Saúde	AMB - Ambulatório Médico	DPC - DESC. UNICÃO FUNCIONAL ELETISTA (aplicável em períodos e lockouts)	DPE - DESC. UNICÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 993/2020)	CONSELHO DE CLASSE - RA - RAO SEAFLEJA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (4h)	^ - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (4h)	MT - MANHÃ E TARDE (8h00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	PE - PERÍODO	FO - FOLGA	AL - AFASTAMENTO
-------------------	--------------------------	--	--	--	------------------	-------------------	----------------	----------------------	----------------	---------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	------------------

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): _____

Assinatura do Setor do SERVRII

Protocolo/Acesso

Recepção

Rotatário

Dispositivo dos registros

Setor do SERVRII

Setor Colaboradores do SERVRII

Brasão

5 anos

Declarar

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE
FORMULÁRIO



Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

Setor: SERV RH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

SETOR: CENTRO CIRURGICO NOTURNO IMPAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
FERNANDA ALVES NOLETO	ENFERMEIRA	CLT	587666-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
DEOLINDA DUARTE SEIXAS LEAL	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	158095-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
MÔNICA CRISTINA DE OLIVEIRA B. SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	528269-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
SARA ROSA VIEIRA DA SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	314872-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
IVALDO NERI SANT'ANA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	391712-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
VANUBIA DA SILVA ADÃO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1117567-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO

SETOR: CENTRO CIRURGICO NOTURNO PAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
FABIANA CHENDES LACERDA DE LIMA	ENFERMEIRA	CLT	220130-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
FLAVIA DAS DORES SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	528361-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
LORENA BITENCOURT	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1317856-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
MARIA DE FÁTIMA SANTOS SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	777896-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
MARIA DO CARMO COSTA FERREIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	37574-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
CICERA QUITERIA FERREIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	581608-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO

FERIAS

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MARIA APARECIDA MAGALHAES CAMARGO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	235066-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL - CELESTAS (aplicar em gestantes e lactantes)	DPE - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL - ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2003)	CONSELHO DE CLASSE NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (4h)	A - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (4h)	MT - MANHÃ E TARDE (8H00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FÉRIADO	FO - FOLGA	AL - AFASTAMENTO
--------------------	--------------------------	---	--	-------------------------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	----------------	---------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	------------------

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): _____

Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Setor do SERV RH	Para/ Colaboradores do SERV RH	Por data	5 anos	Deletar

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE
FORMULÁRIO

SUS

SUS

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

Setor: SERVRI

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

SETOR: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DIURNO MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ADRIELLY STEFANY M. DOS PASSOS	ENFERMEIRA	CLT	620572-ENF	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
LAIS MARTINS BORGES	ENFERMEIRA	CLT	990287-ENF	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D

SETOR: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NOTURNO IMPAR MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VALDINEA DOS REIS MORAIS OLIVEIRA	ENF. SUPERV	CLT	220334-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
ENEDINA ARAÚJO DA SILVA	ENFERMEIRA	CLT	751449-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO

SETOR: CLASSIFICAÇÃO DE RISCO NOTURNO PAR MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
CINTHIA CAROLINA SILVA BARCELOS	ENF. SUPERV	CLT	541695-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
JESSICA OLIVEIRA CASTILHO	ENFERMEIRA	CLT	554172-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELESTES (aplicar em gestantes e lactantes)	DPE - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (4h)	A - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (4h)	MT - MANHÃ E TARDE (8h00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FÉRIADO	FO - FOLGA	AL - AFASTAMENTO RES
--------------------	--------------------------	---	--	-------------------------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	----------------	---------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	----------------------

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Armazenamento	Proteção/Arquivo	Responsável	Retenção	Disposição dos registros
Setor do SERVRI	Pasta/ Colaboradores do SERVRI	Por data	5 anos	Deletar

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE
FORMULÁRIO

SUS

SUS

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Setor: SERVRI

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

Revisão: 004

Página: 1/1

SETOR: HEMODIALISE COMERCIAL MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ALINE RIBEIRO MENDES	ENFERMEIRA	CLT	445226-ENF	-	7:00 – 16:00	-	-		MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT

SETOR: HEMODIALISE DIURNO IMPAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	Q	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
HYANCA KARINNY CARVALHO DA PAZ	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1327967-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
MONICA SOARES DA SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	611387-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO

SETOR: HEMODIALISE DIURNO PAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
JESSICA RODRIGUES DA SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1130258-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
REGIANE PEREIRA GONÇALVES MEIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1139003-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO

SETOR: HEMODIALISE NOTURNO IMPAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
KEILA CANDIDA LIMA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	611757-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
RAQUEL ARAÚJO DA SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	391554-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO

SETOR: HEMODIALISE NOTURNO PAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
JACQUELINE RODRIGUES CINTRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1197602-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
ROSÂNGELA ROSA C. DE LIMA MARTINS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	143136-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL - CLETESTES (aplicar em an. gestantes e lactantes)	DPE - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL - ESTATUTÁRIOS (devidos ao decreto 9751/2003)	CONSELHO DE CLASSE NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (13h)	N - NOTURNO (13h)	T - TARDE (8h)	A - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (8h)	MT - MANHÃ E TARDE (8H00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AL - AFASTAMENTO RES
--------------------	--------------------------	--	---	-------------------------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	----------------	---------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	----------------------

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Armazenamento	Proteção/Arquivo	Reservação	Retenção	Disposição dos registros
Setor do SERVRI	Pasta/ Colaboradores do SERVRI	Por data	5 anos	Deletar

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE
FORMULÁRIO



Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

ESCALA DE COLABORADORES

Sector: SERV RHData de elaboração: 05/07/22Data de revisão: 09/08/23

SETOR: MAQUEIRO COMERCIAL MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ANDRESSA RODRIGUES DIAS	MAQ. RESPONSÁVEL	CLT	NA	-	8:00 – 17:00	-	-	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT
RODRIGO SOARES BATISTA	MAQUEIRO	CLT	NA	-	7:30 – 16:30	-	-	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT

SETOR: MAQUEIRO DIURNO IMPAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DIEGO VILELA DE OLIVEIRA	MAQUEIRO	CLT	NA	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
FABIO FERREIRA TEIXEIRA	MAQUEIRO	CLT	NA	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
RONÉ DE SOUZA	MAQUEIRO	RPA	NA	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
WELTON LUCAS PEREIRA DA SILVA	MAQUEIRO	CLT	NA	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
	MAQUEIRO	CLT	NA	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO

SETOR: MAQUEIRO DIURNO PAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
EDUARDO MOREIRA GOMES	MAQUEIRO	CLT	NA	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
EMERSON MACHADO GUIMARAES	MAQUEIRO	CLT	NA	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
GISLANY SOUZA OLIVEIRA	MAQUEIRA	CLT	NA	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
JALIEL RAMOS DE SOUZA	MAQUEIRO	CLT	NA	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
SAULO VIEIRA DA SILVA	MAQUEIRO	CLT	NA	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO

SETOR: MAQUEIRO NOTURNO IMPAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
LEONARDO SILVA	MAQUEIRO	CLT	NA	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
LÚCIO FLÁVIO DIAS DO VALE	MAQUEIRO	CLT	NA	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO

SETOR: MAQUEIRO NOTURNO PAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	MAQUEIRO	CLT	NA	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
PAULO BRUNO CORREIA DE OLIVEIRA	MAQUEIRO	CLT	NA	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO

LICENÇA MÉDICA

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ISMAEL MATOZINHO DOS SANTOS	MAQUEIRO	CLT	NA	-	7:00 – 19:00	-	-		AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI
NILSON LÚCIO	MAQUEIRO	CLT	NA	-	19:00 – 7:00	-	-		AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N

FÉRIAS

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
SAMUEL NUNES MARINHO	MAQUEIRO	CLT	NA	-	7:00 – 19:00	-	-		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL - CELESTAS (aplica el an gestantes e lactantes)	DFF - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL - ESTADUTÁRIOS (leido ao deceto 97312003)	CONSELHO DE CLASSE NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (6h)	A - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (6h)	MT - MANHÃ E TARDE (8H00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FÉRIAS	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO RES
--------------------	--------------------------	---	---	-------------------------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	----------------	---------------------------	------------	--------------------------	-------------	------------	----------------------

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): _____

Armazenamento	Proteção/Asseso	Reservação	Retenção	Disposição dos registros
Sector do SERV RH	Para/ Colaboradores do SERV RH	Por data	5 anos	Deletar

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE
FORMULÁRIO

SUS

Secretaria de Saúde

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Sector: SERV RH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

Revisão: 004

Página: 1/1

SETOR: CIRURGIA E AMBULATORIO MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NÚBIA PATRICIA DOS SANTOS	ENF. SUPERVISORA	CLT	570743-ENF	-	8:00 – 17:00	-	-	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	MT
FERNANDA SILVA CAMPOS	ENFERMEIRA	CLT	415856-ENF	-	8:00 – 17:30	-	-	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT
WESLEYNE BUENO ANANIAS	ENFERMEIRA	CLT	585022-ENF	-	7:00 – 16:30	-	-	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT
WESLEY PIRES DA SILVA	ENFERMEIRO	CLT	769478-ENF	-	7:00 – 16:30	-	-	F	F	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT
ALANIS DO PRADO SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1538296-TE	-	7:30 – 16:30	-	-	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT
MARYANNE CAMILO COSTA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	686713-TE	-	8:00 – 17:00	-	-	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT
SIRLENE ROSA RIBEIRO PADILHA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	87307-TE	-	8:00 – 17:30	-	-	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT
VALERIA INACIA DE OLIVEIRA	ASS. ADM	CLT	NA	-	7:30 – 16:30	-	-	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT

LICENÇA MÉDICA

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
LARA TATIELLE RIBEIRO E SILVA	ENFERMEIRA	CLT	235457-ENF	-	7:00 – 16:00	-	-	F	F	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT

FÉRIAS

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RAQUEL RODRIGUES LIMA CARVALHO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1367423-TE	-	8:00 – 17:00	-	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELESTES (aplicável em gestantes e lactantes)	DFE - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTADUTÁRIOS (decreto 9731/2009)	CONSELHO DE CLASSE NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (13h)	N - NOTURNO (13h)	TARDE (di)	A - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (di)	MT - MANHÃ TARDE (8H00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FÉRIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS
--------------------	--------------------------	---	--	-------------------------------------	------------------	-------------------	------------	----------------------	----------------	-------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Armazenamento	Proteção/Asseso	Recuperação	Extensão	Disposição dos registros
Sector do SERV RH	Posto / Colaboradores do SERV RH	Por data	5 anos	Declarar

FO

Código: F OR.201

Setor: SERV RH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

Página: 1/1

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
FERNANDA GONÇALVES DE CARVALHO	ENF. SUPERVISORA	CLT	661567-ENF	-	7:00 – 16:00	-	-	F	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT
ALINE RODRIGUES FREITAS	ENFERMEIRA	CLT	678272-ENF	-	8:00 – 17:00	-	-	MT	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT

[illegible][illegible]

VS - Visita médica	AMB - Atendimento do Médico	DPC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELESTISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)	DPE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTANTOÍTIOS (Revisão em decreto 9731/2020)	CONSELHO DE CLASSE RA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T-TARDE (4h)	A- CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (4h)	MT - MANHÃ E TARDE (8h00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	PE - PERÍODO	PO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO IMSS
--------------------	-----------------------------	--	---	-------------------------------------	------------------	-------------------	--------------	---------------------	----------------	---------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): _____

Armaçamento	Protocolo/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Sistema SERVRI	Participação dos servidores	Por data	5 anos	Deletar



GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO



Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

Setor: SERVRI

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

SETOR: ENFERMARIA 3 NOTURNO IMPAR MÊS/ANO: ABRIL/2024																																								
COLABORADOR	ESPE CIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T		
DANIELE ALVES DE SOUZA	ENFERMEIRA	CLT	637724-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
ANA PAULA OLIVEIRA MACHADO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1756043-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
AUREA VALERIA FLEURY SILVA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	47663-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
ELY DO CARMO VIEIRA CLAUDIO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	120197-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
KELLY NUNES DOS SANTOS MENEZES	TEC. ENFERMAGEM	CLT	966703-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
KELRE DALILA DOS SANTOS ARAUJO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1308265-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
SOLNEIDE FRANCISCA DA SILVA MOTA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1510199-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
SETOR: ENFERMARIA 3 NOTURNO PAR MÊS/ANO: ABRIL/2024																																								
COLABORADOR	ESPE CIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T		
AMANDA SILVA BRAGA	ENFERMEIRA	CLT	503335-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
CELIA HELENA DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1102699-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
GLECIA MARIA DE OLIVEIRA DE JESUS	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1085267-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
ILDEVANE MAYLA DE AMORIM LIMA BRITO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1119441-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
LUZINETE DA SILVA ABREINHOSA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	420042-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
ROZANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1464369-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
VANESSA BARROS GOMES	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1028764-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
FÉRIAS																																								
COLABORADOR	ESPE CIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T		
VIVIAN WATANABE DE BRITO MORAIS	ENFERMEIRA	CLT	210536-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
LEGENDAS:																																								
VS - Visita médica	AMB- Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)	DFF-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (decreto nº 913/2020)	CONSELHO DE CLASSE NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)		T-TARDE (4h)	^ - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (4h)	MT - MANHÃ E TARDE (8h00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FÉRIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTOS																								
FERIADOS: 21 – TIRADENTES																																								

Armazenamento	Proteção/Asseso	Reservação	Retenção	Disposição dos registros
Setor do SERVRI	Pasta/ Colaboradores do SERVRI	Por data	5 anos	Deletar

Código: FOR 201

Revisão: 004

Setor: SERVRI

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

Página: 1/1

SECTOR: ENFERMERIA 4 COMERCIAL. MÉS/ANO: ABRIL/2024

[illegible]

SETO R: ENFERMARIA 4 DIURNO IMPAR MÊS/ANO: ABRIL/202

[illegible]

SETOR: ENFERMARIA 4 DIURNO PAR MÊS/ANO: ABRIL/2024

[illegible]

LICRCA MEDICA

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T																															
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
KATIELY APARECIDA A. DO NASCIMENTO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	116099-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LARISSA NUNES DA SILVA	TEC. ENFERMEIARIA	CLT	1252164-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LORENA FERREIRA DOS SANTOS REIS	TEC. ENFERMEIARIA	CLT	1304393-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MARILIA SOUSA QUEIROZ	ENFERMEIRA	CLT	421695-ENF	-	8:00 - 17:00	-	-	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
THEISA DE SOUSA VANDERLEY	ENF. SUPERVISORA	CLT	282732-ENF	-	8:00 - 17:00	-	-	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

FERRAS

[illegible]

LE GRANDS:

VS - Vítima notória	AMB - Atendimento Médico	DPC - DESCRIÇÃO FUNCIONAL CHABETISTA Repetitivo	DPE-DESCRIÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIO (de vista ao decreto 974/2020)	CONSELHO DE CLASSE NA RUA DE APLICAÇÃO	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (6h)	A - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (6h)	MT - MANHÃ E TARDE (8h00)	F - FÉRIAS	DE - FÉRIADO	PO - FOLGA	AV - AFASTAMENTO INSS
---------------------	--------------------------	--	---	--	------------------	-------------------	----------------	----------------------	----------------	---------------------------	------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Armazenamento	Proteção Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Sector do SERVIÇO	Perda / Colaboradores do SERVIÇO	Perda	5 anos	Deleção

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE
FORMULÁRIO

SUS

SESA

Secretaria de Saúde do Estado de Goiás

Código: FOR201

Revisão: 004

Página: 1/1

Sector: SERV RH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

SETOR: ENFERMARIA 4 NOTURNO ÍMPAR MÊS/ANO: ABRIL/2024																																					
COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T																													
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
LOYANE PEREIRA LOBO	ENFERMEIRA	CLT	681661-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
VÂNIA APARECIDA DA SILVA	ENFERMEIRA	CLT	590954-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
ANA MARCIA PEREIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	833596-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
CLEBIS DE JESUS NUNES	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1205096-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
DORSILENE RODRIGUES DE SOUSA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	86276-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
ELIZENIR ALVES ESPINDULA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	422877-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
GLECIA SABRINA DE SA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1062087-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
ILMA APARECIDA COSTA SOUZA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	591513-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
MARCIA FRANCISCA SOUTO ARAÚJO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	783885-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
RAQUEL MENDES DO NASCIMENTO LOIOLA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1749796-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
SIDINEIA GERALDA ARAÚJO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1111297-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
SIRLEY CORREA DE VASCONCELOS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	229799-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
WESLAINI BUENO BORGES DE OLIVEIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1324649-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	

SETOR: ENFERMARIA 4 NOTURNO PAR MÊS/ANO: ABRIL/2024																																						
COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T																														
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
AFRANIO CARVALHO NUNES	ENFERMEIRO	CLT	148811-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
AMANDA LUIZI OLIVEIRA BARBOSA	ENFERMEIRA	CLT	784428-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
ADENILDES DE FÁTIMA DIAS DE JESUS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	48182-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
ANDREIA TEIXEIRA SANTANA DE JESUS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1490971-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
ANTONIO RAFAEL DE SOUSA MORAIS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1890788-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
EDVANIA DE SOUZA CAMPOS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1454489-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
GISELLE OLIVEIRA GUSMÃO LÉAL	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1685452-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
LUANA ALVES DOS SANTOS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1257041-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
MARIA ZELIA DE OLIVEIRA BUENO LOPES	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	189464-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
MAYSA SANTANA MAGALHÃES	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	474450-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
NEIDE ALVES MARTINS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	592144-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
NEIDE BATISTA DA FONSECA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1968050-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
SAMARA DE SOUSA BATISTA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1626989-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
SANDRA ALVES FERREIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1146916-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N

LICENÇA MÉDICA																																							
COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ELEN CRISTINA RIBEIRO ALMEIDA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	168175-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI

FÉRIAS																																						
COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
GERMANA LINS DE BRITO NETA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1106579-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
HELOISA HELENA DE SOUSA CAVALCANTE	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1002468-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

LEGENDAS:															
VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DPC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CATEGORIA 1 (em gestantes e lactantes)	DPE - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9731/2020)	CONSELHO DE CLASSE NA PRÁTICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (4h)	^ - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (4h)	MT - MANHÃ E TARDE (8h00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	PE - PERÍODO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS
FÉRIAS: 21 – TIRADENTES															

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR201

Revisão: 004

Página: 1/1

Sector: SRRVRI

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

SETOR: FRONTO 50 CORRO COMERCIAL MÊS/ANO: ABRIL/2024																																					
COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T						
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
VANESSA ALVES CUNHA	ENF. SUPERV.	CLT	13117-50-ENF	-	7:00 - 16:00	-	-	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	FO	FO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	MT	

SETOR: FRONTO 50 CORRO DIURNO INFAR MÊS/ANO: ABRIL/2024																																						
COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T							
								J	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
PATRICIA BARBOSA DE MORAES	ENFERMEIRA	CLT	292513-ENF	-	7:00 - 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	FO
PAULA SILVA CRISPIM	ENFERMEIRA	CLT	382147-ENF	-	7:00 - 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	FO
ISIS LUDMYLA PEREIRA MORAES	TEC. ENF/ENF. CRITURARIA	CLT	1171434-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	FO	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
AILTON DE ANDRADE BARBOSA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	573448-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	FO
DENYSE BRAGA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	CLT	942117-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	FO
FERNANDA DE ALMEIDA ROCHA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1869389-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	FO
HEFER MORAES A CHAGAS MACEDO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1216408-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	FO
LIDIANE DOURADO TEODORO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1602939-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	FO
MARIA EDIVANIA LIMA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	654922-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	FO
MARINALVA ALVES DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	CLT	998084-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	FO
MILENA BICUDO DE ARAUJO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1490998-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	FO	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	FO
ROSILENE LOBO DA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	220417-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	FO
TATIELY APARECIDA MARQUES	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1884059-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	FO
VALQUIRIA GONÇALVES DE ANDRADE	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1205531-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	FO
	TEC. ENFERMAGEM	CLT	-	-	7:00 - 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	FO
PERICLES DE CALAZANS KARL	TECNICO DE GESSO	CLT	NA	-	7:00 - 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	FO

SETOR: FRONTO 50 CORRO DIURNO PAR MÊS/ANO: ABRIL/2024																																	
COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D		S		T		Q		S		D		S		T		Q		S		D		S		T	
								1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
ALINE DA SILVA NADACI	ENFERMEIRA	CLT	631034-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
GLEICE SANTANAS LOUREIRA	ENFERMEIRA	CLT	698500-ENF	-	7:00 - 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
KELLEY ETERFANY ARANTES LIMA	TEC. ENF/ENF. CRITURARIA	CLT	1274877-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
ADONIAS PEREIRA DESOUSA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	694372-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
ANA PAULA DA SILVA FERREIRA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1589243-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
DAYANE DE OLIVEIRA PEIXOTO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	803867-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
FABIA CRESTINA SOARES DE BRITO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	719574-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
FABRICIO DA SILVA VIEIRA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1490993-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
LUCIANA GOMES RIBEIRO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	573473-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
NEUZA AGUIAR CHAVES	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1653896-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
RAYANE ROBERTA DE CARVALHO BRANCO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1792160-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
WALESSON ALVES PEIXOTO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1666998-TE	-	7:00 - 19:00	-	-																										
WAMIELE SANTANA SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1090831-TE	-	7:00 - 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
	TEC. ENFERMAGEM	CLT		-	7:00 - 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
ADALTO RIBEIRO DOS SANTOS	TECNICO DE GESSO	CLT	NA	-	7:00 - 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D

LICENÇA MÉDICA																																						
COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T							
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
FABRICIA DE ARAUJO VIEIRA	ENFERMEIRA	CLT	446015-ENF	-	7:00 – 19:00	-	-		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
SELMA ALVES MAGALHÃES	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1543954-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

							FERIAS																																
COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ALESSANDRA SOARES DA FRANÇA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1430191-TE	-	7:00 - 19:00	-	-		FO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
HEFER MORAIRA CHAGAS MACEDO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1216408-TE	-	7:00 - 19:00	-	-		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
FERNANDA DE ALMEIDA ROCHA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1869389-TE	-	7:00 - 19:00	-	-		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

LE GENDAS:															
VS - Vítima molha	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESCURPAÇÃO FUNCIONAL OBJETIVADA (aplicável em gestantes e lactantes)	DPE - DESCURPAÇÃO FUNCIONAL ESTADUTÁRIOS (devido ao decreto 9911/2009)	CONSELHO DE CLASSE RA - NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (4h)	A - CHUVE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (4h)	MT - MANHÃ E TARDE (8000)	F - FERIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	PE - PERIADO	FO - FOLGA	AF - AFASTAMENTO INSS
FERIADOS: 21 – TIRADENTES															

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Assinamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Sector de SRRVRI	Diretor / Colaboradores do SRRVRI	For data	5 dias	Diretor

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO



Código: FOR.201

Rev.ão: 004

Página: 1/1

Setor: SERVRI

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

SETOR: PRONTO SOCORRO NOTURNO IMPAR MÊS/ANO: ABRIL/2024																																								
COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T		
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
LAYARA ROCHA DE SOUZA	ENFERMEIRA	CLT	680317-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
SILVIA LETICIA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRA	CLT	626172-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
VALDECI BATISTA DE MORAIS	TEC. ENF./ ESCRITURARIA	CLT	138293-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
ADIVAIR FRANCISCO DA CUNHA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	778555-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
ANA LÚCIA BAKROSA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	CLT	596833-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
DAIANE OLIVEIRA SILVA QUINTINO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	618611-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
DORISMAR ALVES DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	370066-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
FABIANE SILVA VIEIRA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	938127-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
FRANCIELLY ANDRADE FRANÇA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	13888069-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
GIBSON GABRIEL DE ALMEIDA CERQUEIRA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1422535-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
JUCIMAR PIRES DA MATA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1327980-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
JULIANA MEDEIROS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	CLT	5600-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
JUMALY MANUEL CADENGUES	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1696817-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
JUNIA SILVA DO CARMO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1913626-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
ROGERIO CORREIA MARTINS	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1189738-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
SULAIMA SOUSA PEREIRA LISBOA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	402142-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
WANDERSON DE SOUZA ROCHA	TÉCNICO DE GESSO	CLT	NA	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO

SETOR: PRONTO SOCORRO NOTURNO PAR MÊS/ANO: ABRIL/2024																																								
COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T		
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
LUANNA RHAFELA DA SILVA COSTA	ENFERMEIRA	CLT	587747-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
VALQUIRIA DO ESPIRITO SANTO LIMA	ENFERMEIRA	CLT	498683-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
PATRICIA DE OLIVEIRA B. PEIXOTO	TEC. ENF./ ESCRITURARIA	CLT	1510997-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
ANDRÉ BORGES DE OLIVEIRA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1530121-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
ENIA ALVES FERREIRA SILVA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1540527-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
ILZA APARECIDA DIAS RIBEIRO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	76653-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
JACKELINE SIMÕES DE FIGUEIREDO COSTA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1490975-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
LARISSA MENDES FERREIRA LEAL	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1479184-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
MARCELLE COSTA SILVA DAMASCENO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	689577-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
MARILDA ALVES DO VALE	TEC. ENFERMAGEM	CLT	966707-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
NAYARA SILVA DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1236524-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
ROMILDA FERREIRA DE SOUZA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	46212-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
SILVIA BERES RAMOS	TEC. ENFERMAGEM	CLT	631559-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
TERESA CRISTINA ALVES CARDOSO LEMOS	TEC. ENFERMAGEM	CLT	86253-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
WANESSA CARDOSO DE LIMA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	866009-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
	TÉCNICO DE GESSO	CLT	NA	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N

LICENÇA MÉDICA																																							
COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
RAYANNE LEMES PIRES	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1322508-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
CLAUDINEY FERNANDES DA SILVA	TÉCNICO DE GESSO	CLT	NA	-	19:00 – 7:00	-	-		AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	

FÉRIAS																																			
COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE																															

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE
FORMULÁRIO

SUS

SESA

Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

ESCALA DE COLABORADORES

Setor: SERV RHData de elaboração: 05/07/22Data de revisão: 09/08/23

SETOR: RADIOLOGIA COMERCIAL MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
FABIANA DE CASSIA PAVORE	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1030783-TE	-	10:00 – 19:00	-	-	MT	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT

SETOR: RADIOLOGIA DIURNO MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
MAILLA MARTINS DE OLIVEIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1135365-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
TATIANE RODRIGUES DA ROCHA SANTOS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	678133-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	

SETOR: RADIOLOGIA NOTURNO MES/ANO: MARÇO/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ANA PAULA BORGES RIBEIRO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1345106-TE	-	19:00 – 7:00	-	-	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	
MARCELA FELIX LINS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	538887-TE	-	19:00 – 7:00	-	-	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N

LICENÇA MÉDICA

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ELLEN APARECIDA DE OLIVEIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1528208-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	F	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
SUELI MARIA DOS SANTOS FELICIANO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1205990-TE	-	10:00 – 19:00	-	-	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELESTAS (aplicar el ou gestantes e lactantes)	DPE - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (decreto no. decreto 9151/2020)	CONSELHO DE CLASSE NA NÚCLEO APLICAR	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (4h)	A - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (4h)	MT - MANHÃ E TARDE (8H00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FÉRIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO RG
--------------------	--------------------------	--	--	--------------------------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	----------------	---------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	---------------------

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Assinatura

Proteção/Asseso

Responsório

Retenção

Disposição dos registros

Assinatura	Proteção/Asseso	Responsório	Retenção	Disposição dos registros
Setor do SERV RH	Para Colaboradores do SERV RH	Por data	5 anos	Declarar

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO



ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Sector: SERVRI

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

Revisão: 004

Página: 1/1

SETOR: UTI 1 COMERCIAL MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								SI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
FABIANE OLIVEIRA BERNARDES	ENF. SUPERVISORA	CLT	552054-ENF	-	7:00 – 16:00	-	-	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT
STEPHANIE FERREIRA	TEC.ENF/ESCRITURARIA	CLT	1355966-TE	-	7:00 – 16:00	-	-	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT

SETOR: UTI 1 DIURNO IMPAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								SI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
EDINALVA FRANCISCA FERREIRA	ENFERMEIRA	CLT	522322-ENF	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
LEANDRA RODRIGUES MENDES	TEC.ENF/ESCRITURARIA	CLT	1170847-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
ANA CLAUDIA DUTRA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	598861-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
ELIDA CRISTINA SOUZA DA SILVA AMORIM	TEC. ENFERMAGEM	CLT	754729-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
ESTELA FERNANDES PINTO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1327964-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
MELANIA RAYSSA ALENCAR DE MELO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1522282-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
NAYANE DIAS COELHO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1857055-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
RITA MARIA DA SILVA LIMA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	308968-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO

SETOR: UTI 1 DIURNO PAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								SI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
GLEICIANE PEREIRA DA CRUZ	ENFERMEIRA	CLT	988916-ENF	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
JULIANA SANTANA FERREIRA	TEC.ENF/ESCRITURARIA	CLT	1257385-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
BENIZE SANTANA TELES ROCHA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1009093-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
CLAUDIA TELES RIBEIRO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1798659-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
FRANCISCO DAVID DE O. MENEZES	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1346450-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
KAREN BORGES RODRIGUES DOS SANTOS	TEC. ENFERMAGEM	CLT	80261-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
THAIS SANTOS SILVA CANDIDO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1718760-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
VIVIANA FERREIRA DA COSTA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1100972-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D

LEGENDAS:

VS - Visão médica	AMB - Ambulatório Médico	DPC - DESC. UPAÇÃO FUNCIONAL CELERISTA (aplicável em psiquiatria e lactantes)	DPC - DESC. UPAÇÃO FUNCIONAL ESTADUTARIOS (devido ao decreto 59.512/2020)	CONSELHO DE CLASSE NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (4h)	A - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (4h)	MT - MANHÃ E TARDE (8h00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNA	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AF - AFASTAMENTO INSS
-------------------	--------------------------	---	---	-------------------------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	----------------	---------------------------	------------	----------------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): _____

Armazenamento	Protocolo/Acesso	Responsabilidade	Retenção	Dispositivos de registro
Sector do SERVRI	Deputado/Colaborador do SERVRI	Deputado	3 anos	Deputado

Código: FOR.201

Revisão: 004

[illegible][illegible][illegible][illegible]

VS - Via de análise	AMB - Ambulatório Medico	DFC - DEFOCUPACÃO FUNCCIONAL ELETIVISTA (aplicavel em gestões e licenças)	DFC-DEFOCUPACÃO FUNCCIONAL ESTATUTARIO (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE NA MÃO SE ABILE A	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T-TARDE (4h)	A- CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (4h)	MT - MANHÃ E TARDE (8H00)	F - FERIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - PERIADO	PO - FOLGA	AI - APASTAMENTO DESS
------------------------	--------------------------------	--	---	--	------------------	-------------------	--------------	---------------------------	----------------	------------------------------	------------	-----------------------------	--------------	------------	-----------------------------

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): _____

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): _____

Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Exatidão dos registros
Serviço do SERVIH	Partes / Colaboradores do SERVIH	Força-tarefa	5 anos	Declarar

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO

Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

ESCALA DE COLABORADORES

Sector: SERVRI

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

SETOR: UTI 2 COMERCIAL MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
FABIANE OLIVEIRA BERNARDES	ENF. SUPERVISORA	CLT	552054-ENF	-	7:00 – 16:00	-	-	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT
STEPHANIE FERREIRA	TEC.ENFERMEIRARIA	CLT	1355966-TE	-	7:00 – 16:00	-	-	MT	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	

SETOR: UTI 2 DIURNO IMPAR MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
PATRICIA VIDAL DA SILVA	ENFERMEIRA	CLT	621516-ENF	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
LEANDRA RODRIGUES MENDES	TEC.ENFERMEIRARIA	CLT	1170847-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
CAMILLA MARIA DE ARAUJO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	764070-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
CRISTIANE ALVES BUENO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1173853-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
JANAINA CRISTINE DE ARAUJO COUTO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1963049-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
SUZIANE MARTINS MATSUURA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	523468-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO

SETOR: UTI 2 DIURNO PAR MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
NAIARA DE PAULA ZANINI	ENFERMEIRA	CLT	314419-ENF	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
JULIANA SANTANA FERREIRA	TEC.ENFERMEIRARIA	CLT	1257385-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
AJANAIR GOMES MONTEI	TEC. ENFERMAGEM	CLT	956930-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
LUCAS LUIZ LIMA MENDES	TEC. ENFERMAGEM	CLT	900747-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
MIDIAN DIAS COLHO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1557532-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
POLLYANA NATACHA NEVES ALVES SILVA	TEC. ENFERMAGEM	CLT	835728-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D

LICENÇA MÉDICA

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
JACKELINE CRISTINA ALVES CARVALHO	TEC. ENFERMAGEM	CLT	1682445-TE	-	7:00 – 19:00	-	-	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DPC - DESCUPÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (aplicável em psiquiatria e lactantes)	DPE - DESCUPÇÃO FUNCIONAL ESTADUTARIOS (devido ao decreto 9731/2020)	CONSELHO DE CLASSE - NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (4h)	A - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (4h)	MT - MANHÃ E TARDE (8000)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS
--------------------	--------------------------	---	--	---------------------------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	----------------	---------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Armazenamento

Proteção Acesso

Recuperação

Reflexão

Dispositivos de registro

Sector do SERVRI

Parte/ Colaborador do SERVRI

Por data

3 dias

Deletar

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO

SUS

SUS

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

Setor: SERV RH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

SETOR: UTI 2 NOTURNO IMPAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
GLAUCIA GOMES DE SOUZA	ENFERMEIRA	CLT	699552-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
DELFINA JOMEL BRANCOZINHO CADENGUES	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1133320-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
FATIMA REGINA COSTA DE OLIVEIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1047450-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
JESSICA LOPES MORAES	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1548294-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
VANDA APARECIDA DE BRITO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	229633-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO

SETOR: UTI 2 NOTURNO PAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NUBIA FERNANDA DE OLIVEIRA	ENFERMEIRA	CLT	245402-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
LUDMILA DA COSTA RAMOS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1479472-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
MATHEUS SOUZA DE ABREU	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1413109-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
SAPHIRA ANDRADE DE OLIVEIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1496438-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
VANIA OLIVEIRA CASSIMIRO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	142991-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N

FERIAS

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MARIENE DOS SANTOS ANJOS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1123500-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DTC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CDELESTAS (aplicar el an gestantes e lactantes)	DTE - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9731/2020)	CONSELHO DE CLASSE NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (6h)	A - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (6h)	MT - MANHÃ E TARDE (8H00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AL - AFASTAMENTO RES
--------------------	--------------------------	---	--	-------------------------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	----------------	---------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	----------------------

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Assinatura	Proteção/Asseso	Responsação	Extensão	Disposição dos registros
Setor do SERV RH	Para Colaboradores do SERV RH	Por data	5 anos	Declarar



GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO



Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

ESCALA DE COLABORADORES

Setor: SERVRI

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

SETOR: UTI 3 COMERCIAL MÊS/ANO: ABRIL/2024																																								
COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T		
FABIANE OLIVEIRA BERNARDES	ENF. SUPERVISORA	CLT	552054-ENF	-	7:00 – 16:00	-	-			MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT
STEPHANIE FERREIRA	TÉC.ENFERMESCRI TURARIA	CLT	1355966-TE	-	7:00 – 16:00	-	-			MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT
SETOR: UTI 3 DIURNO IMPAR MÊS/ANO: ABRIL/2024																																								
COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T		
JOÃO VENÂNCIO NETO	ENFERMEIRO	CLT	765575-ENF	-	7:00 – 19:00	-	-			D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	
LEANDRA RODRIGUES MENDES	TÉC.ENFERMESCRI TURARIA	CLT	1170847-TE	-	7:00 – 19:00	-	-			D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	
ALINE DE ARAÚJO SOUSA EVANGELISTA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	925683-TE	-	7:00 – 19:00	-	-			D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	
FIRLIANE MENDES SOUSA E VIEIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	584250-TE	-	7:00 – 19:00	-	-			F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	
GENÉSIO DE CARVALHO DOS SANTOS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1078081-TE	-	7:00 – 19:00	-	-			D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D	F	D		
SETOR: UTI 3 DIURNO PAR MÊS/ANO: ABRIL/2024																																								
COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T		
CARLA VERGÍNIA DOS SANTOS	ENFERMEIRA	CLT	585716-ENF	-	7:00 – 19:00	-	-			F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	
JULIANA SANTANA FERREIRA	TÉC.ENFERMESCRI TURARIA	CLT	1257385-TE	-	7:00 – 19:00	-	-			F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	
GRAZIELLE MOREIRA DE OLIVEIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1111292-TE	-	7:00 – 19:00	-	-			F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	
LAIANE SÔNIA DOS REIS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1707396-TE	-	7:00 – 19:00	-	-			F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	
SIMONE RODRIGUES DE OLIVEIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	242315-TE	-	7:00 – 19:00	-	-			F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	F	O	
LICENÇA MÉDICA																																								
COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T		
NAYARA LEITE DOS SANTOS PEIXOTO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1798222-TE	-	7:00 – 19:00	-	-			LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	
FÉRIAS																																								
COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T		
WESLENE PEREIRA DE MELO RORIZ	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1078096-TE	-	7:00 – 19:00	-	-			F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F		
LEGENDAS:																																								
VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DPC - DESEMPENHO FUNCIONAL CELESTIAL (aplicável em gestantes e lactantes)	DPE - DESEMPENHO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9931/2020)	CONSELHO DE CLASSE: RA - NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (4h)	^ - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (4h)	MT - MANHÃ E TARDE (8h00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS																									
FERIADOS: 21 – TIRADENTES																																								

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Assinatura do	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Setor: SERVRI	Data / Colaborador do SERVRI	Por data	5 anos	Deletar

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE
FORMULÁRIO



Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

ESCALA DE COLABORADORES

Setor: SERV RH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

SETOR: UTI 3 NOTURNO IMPAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
EMANOEL HAGIB CARNEIRO SALOMAO	ENFERMEIRO	CLT	242724-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
MARIA DAS DORES GOMES FEITOZA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	75609-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
RIVIA NATALIA MONTEIRO SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1039444-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
SAMARA FREITAS LEONEL MARIANO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1610303-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO

SETOR: UTI 3 NOTURNO PAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
PAULA CRISTINA SERRA DE MORAIS DIAS	ENFERMEIRA	CLT	598290-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
LILIAN DA SILVA SANTOS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1088437-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
MARIA CRISTINA DE MORAIS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	971051-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
MARIA REGINA DA CRUZ	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	974550-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOcupação FUNCIONAL CIELESTAT (aplicar el ou gestantes e lactantes)	DPE - DESOcupação FUNCIONAL ESTATUTARIOS (devido ao decreto 97.512/2000)	CONSELHO DE CLASSE NA NAO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (4h)	A - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (4h)	MT - MANHÃ E TARDE (8H00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AL - AFASTAMENTO RGS
--------------------	--------------------------	---	--	-------------------------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	----------------	---------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	----------------------

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): _____

Assinamento	Proteção/Asseso	Responsação	Edição	Disposição dos registros
Setor do SERV RH	Posto/ Colaboradores do SERV RH	Por data	5 anos	Declarar



GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO



ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

Sector: SERVHI

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

SETOR: UTI 4 COMERCIAL MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
FABIANE OLIVEIRA BERNARDES	ENF. SUPERVISORA	CLT	552054-ENF	-	7:00 – 16:00	-	-		MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO																	
STEPHANIE FERREIRA	TÉC.ENFESCRITURARIA	CLT	1355966-TE	-	7:00 – 16:00	-	-		MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT

SETOR: UTI 4 DIURNO IMPAR MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
STÉFANE DOS SANTOS DALTRO FERREIRA	ENFERMEIRA	CLT	769478-ENF	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
LEANDRA RODRIGUES MENDES	TÉC.ENFESCRITURARIA	CLT	1170847-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
ANDRE DANIEL DA SILVA B. LIMA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1587984-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
ANNA GABRIELA GOMES LOBO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	886495-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
LORRAINE CRISTINA MARANHA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	693787-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
NILSON D LUCAS PEREIRA GOMES	TÉC. ENFERMAGEM	RPA	1601239-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO

SETOR: UTI 4 DIURNO PAR MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MAXIONILIA PEREIRA DE CARVALHO	ENFERMEIRA	CLT	157156-ENF	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
JULIANA SANTANA FERREIRA	TÉC.ENFESCRITURARIA	CLT	1257385-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	521365-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
IANCA GONÇALVES DE SIQUEIRA	TÉC. ENFERMAGEM	RPA	2012454-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
JANAINA GOMES QUIRINO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1851419-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
MIRIAM PEREIRA GOMES D A SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	678975-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D

LICENÇA MÉDICA

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ANA LARA RIBEIRO SILVA	TÉC.ENFESCRITURARIA	CLT	1610018-TE	-	7:00 – 16:30	-	-		LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM

FÉRIAS

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
EDNA MARIA DOS SANTOS PEIXOTO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1146905-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

LEGENDAS:

VS - Via de saída	AMB - Ambulatório Médico	DPC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (aplicável em pos. todos e lotados)	DPE - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9331/2020)	CONSELHO DE CLASSE - RACÃO DE APLICAR	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (4h)	~ - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (4h)	MT - MANHÃ E TARDE (8h00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	PK - PERÍODO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS
-------------------	--------------------------	--	--	---------------------------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	----------------	---------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Assinatura do	Proteção/Acesso	Recuperação	Retorno	Dispositivo dos registros
Servidor SERVHI	Pos. / Colaboradores do SERVHI	Por data	5 anos	Deletar

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO

SUS

GO

GOVERNADORIA DE GOIÁS

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Setor: SERV RH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

Revisão: 004

Página: 1/1

SETOR: UTI 5 COMERCIAL MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
FABIANE OLIVEIRA BERNARDES	ENF. SUPERVISORA	CLT	552054-ENF	-	7:00 – 16:00	-	-		MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT
FRANCELI DE FREITAS RAMOS	ENFERMEIRA	CLT	545288-ENF	-	7:00 – 16:00	-	-		MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	
STEPHANIE FERREIRA	TÉC.ENFERMAGEM	CLT	1355966-TE	-	7:00 – 16:00	-	-		MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	

SETOR: UTI 5 DIURNO IMPAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
LUCIARA DA SILVA BARROSO	ENFERMEIRA	CLT	613330-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
ELITANIA ROCHA DE JESUS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	763455-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
LEANDRA RODRIGUES MENDES	TÉC.ENFERMAGEM	CLT	1170847-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
LILIAN DA SILVA FREITAS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1236518-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
MARIA IVANEIDE DE SOUZA RAMOS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	523054-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
VALERIA CRISTINA DE RESENDE	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1146919-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
VANESSA MARÇAL DA COSTA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	2021010-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
	TÉC. ENFERMAGEM	CLT		-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D

SETOR: UTI 5 DIURNO PAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T		
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
MATHEUS RAMOS GOMES FURTADO	ENFERMEIRO	CLT	597982-ENF	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
ROSENI DE JESUS DIAS	ENFERMEIRA	CLT	201204-ENF	-	7:00 – 19:00	-	-																																	
JULIANA SANTANA FERREIRA	TÉC.ENFERMAGEM	CLT	1257385-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
DEBORA RAFAELA TAVARES FARIA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1685451-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
LUCILENE APARECIDA MOREIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1150976-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
OSMAR DE ARAÚJO CAMPOS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1894862-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
RUBIANIA AUGUSTA JESUS DE OLIVEIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	709090-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
TATIANE ROCHA DE PAULA FONSECA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	611391-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
WANESSA SILVA CAMILO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1060796-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D

LICENÇA MÉDICA

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ANA LARA RIBEIRO SILVA	TÉC.ENFERMAGEM	CLT	1610018-TE	-	7:00 – 16:30	-	-		LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
TAISE FERREIRA DE ANDRADE	ENFERMEIRA	CLT	363546-ENF	-	7:00 – 19:00	-	-		LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM
TINA CHARLES FERREIRA DE SOUSA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	790634-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	AI	

FERIAS

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
ALINE PEREIRA DA SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1663638-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
JOSIMAR BATISTA SILVA SILVEIRO	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	716639-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

LEGENDAS:

VS - Visu médica	AMB - Atendimento Médico	DPC - DESCUPÇÃO FUNCIONAL CEELESTISTA (após avaliação em gabinete e laudo)	DPE - DESCUPÇÃO FUNCIONAL ESTADUTARIOS (devido ao decreto 9731/2020)	CONSELHO DE CLASSE - NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (4h)	A - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (6h)	MT - MANHÃ E TARDE (8h00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNA	DE - PERIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS
------------------	--------------------------	--	--	------------------------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	----------------	---------------------------	------------	----------------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): _____

Assinamento

Setor do SERV RH

Protocolo Assento

Data Colaboração do SERV RH

Responçerço

Por data

Retençrço

5 anos

Disposiçrço dos registros

Deletr



GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO



Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

ESCALA DE COLABORADORES

Sector: SERVH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

SETOR: UTIS NOTURNO IMPAR MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
WAGNA GOMES DA SILVA	ENFERMEIRA	CLT	3491-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
FABIANA MENDONÇA DA SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1303410-TE	-	19:00 – 7:00	-	-	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
ILSON DE SOUZA ALVES	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	100513-TE	-	19:00 – 7:00	-	-	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
LETICIA OLIVEIRA DE SOUZA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1697497-TE	-	19:00 – 7:00	-	-	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
MAYARA RODRIGUES LEITE	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	716646-TE	-	19:00 – 7:00	-	-	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
PALOMA LINA DOS SANTOS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1388143-TE	-	19:00 – 7:00	-	-	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	
RAQUELINE BATISTA PIRES VIANA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1490627-TE	-	19:00 – 7:00	-	-	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	

SETOR: UTIS NO TURNO PAR MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS MONTEIRO	ENFERMEIRO	CLT	588410-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
ADRIANA PATRICIA DE SA BATISTA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	689563-TE	-	19:00 – 7:00	-	-	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
ANGELA CRISTINA PARREIRA L. DE FREITAS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1348243-TE	-	19:00 – 7:00	-	-	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
JANAINA BEZERRA DE JESUS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1544471-TE	-	19:00 – 7:00	-	-	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
MARIA INES PEREIRA DOS SANTOS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1525223-TE	-	19:00 – 7:00	-	-	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
REGINA GARCEZ DA SILVA BARBOSA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1033202-TE	-	19:00 – 7:00	-	-	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
VIVIANE MATIAS DA SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1747301-TE	-	19:00 – 7:00	-	-	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DPC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELESTIAS (aplicável em períodos e lactantes)	DPE - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTARIOS (de acordo com o documento 9731/2020)	CONSELHO DE CLASSE NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T-TARDE (1h)	^ - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (1h)	MT - MANHÃ E TARDE (800h)	P - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS
--------------------	--------------------------	---	--	-------------------------------------	------------------	-------------------	--------------	----------------------	----------------	---------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): _____

Armazenamento	Protocolo/Assinatura	Recuperação	Retenção	Disponibilização dos registros
Sector do SERVH	Deputado/Colaboradores do SERVH	Por data	3 anos	Dektra

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE
FORMULÁRIO

Código: FOR-201
Revisão: 004
Página: 1/1

Setor: SERVRI

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

SETOR: UTI 6 COMERCIAL MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
FABIANE OLIVEIRA BERNARDES	ENF. SUPERVISORA	CLT	552054-ENF	-	7:00 – 16:00	-	-		MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT
STEPHANIE FERREIRA	TÉC.ENFERMESCRI TURARIA	CLT	1355966-TE	-	7:00 – 16:00	-	-		MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT

SETOR: UTI 6 DIURNO IMPAR MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RAFAEL MARIANO RIBEIRO	ENFERMEIRO	CLT	541698-ENF	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
LEANDRA RODRIGUES MENDES	TÉC.ENFERMESCRI TURARIA	CLT	1170847-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
DAIANA ALCINA SOARES	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1726839-TE	-	7:00 – 19:00	-	-						D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
VALDA MARIA RAMOS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1671631-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
VITÓRIA DE CASTRO ARAÚJO SIQUEIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1558514-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO

SETOR: UTI 6 DIURNO PAR MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
PRISCILA KÁTIA DA SILVA BASTOS THADEU	ENFERMEIRA	CLT	237000-ENF	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
JULIANA SANTANA FERREIRA	TÉC.ENFERMESCRI TURARIA	CLT	1257385-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
ADRIANA APARECIDA DE MORAES VALDER	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1560261-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
EDNA PINHEIRO DE FREITAS LOUZA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	477199-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
MARIA AUXILIADORA M. DE OLIVEIRA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	460974-TE	-	7:00 – 19:00	-	-		FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DPC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELESTAS (aplicável em gestantes e lactantes)	DPE DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9951/2020)	CONSELHO DE CLASSE: NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (4h)	^ - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (4h)	MT - MANHÃ E TARDE (8h00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	PE - FÉRIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS
--------------------	--------------------------	---	--	-----------------------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	----------------	---------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Assinatura do	Protocolo/Assento	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Setor do SERVRI	Data / Colaborador do SERVRI	De data	5 anos	De data

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE
FORMULÁRIO



Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

Setor: SERV RH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

SETOR: UTI 6 NOTURNO IMPAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
CHIRLEY CAETANO RIBEIRO	ENFERMEIRA	CLT	730673-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
DALTI VA LOPES SANTANA ABREU	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1909096-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
MIRIAM HONORIA DE PAULA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	355040-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
RICARDO DE JESUS RODRIGUES	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1446258-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO

SETOR: UTI 6 NOTURNO PAR MES/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
THAYANE CAROLINA LOUZA DA SILVA	ENFERMEIRA	CLT	609306-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
DAMIANA SOUSA DOS SANTOS	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	659089-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
FABIANA RODRIGUES BERNADO SILVA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1114014-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
WENICLEZIA DIVINA GOMES	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	540390-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO

FERIAS

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
ALINE SOARES FERREIRA	ENFERMEIRA	CLT	536183-ENF	-	19:00 – 7:00	-	-		FO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
CLAUDIA PAULA DA SILVA GOMES LIMA	TÉC. ENFERMAGEM	CLT	1117557-TE	-	19:00 – 7:00	-	-		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F

FABIANA RODRIGUES BERNADO SILVA

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CLETESTAS (aplicar em assistentes e ludantes)	DPE - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (de acordo com o decreto 97512/2020)	CONSELHO DE CLASSE NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (4h)	A - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (4h)	MT - MANHÃ E TARDE (8H00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FÉRIADO	FO - FOLGA	AL - AFASTAMENTO RES																						

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): _____

Armazenamento	Proteção/Arquivo	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Setor do SERV RH	Pasta/ Colaboradores do SERV RH	Por data	5 anos	Deletar

[illegible][illegible][illegible][illegible]

LEGENDAS:															
VIS - Visita médica	AMB - Atendimento Médico	DFC - DESCUPOÇÃO FUNCIONAL: CLETOLOGISTA (qualquer em português e latim)	DFE - DESCUPOÇÃO FUNCIONAL: ESTAFETAS (devido ao decreto 5731/2000)	CONSELHO DE CLASSE - RA NÚMERO SE ALIC A	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (4h)	A - CHERE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (4h)	MT - MANHÃ E TARDE (8h00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	DE - FÉRIADO	PO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INES
FÉRIADOS: 21 - TIRADENTES															

Amo a quem certo	Protocolo de acesso	Recuperação	Reflexão	Dispositivo de regulação
Amo a quem certo	Participação do SPM	Participação	5 anos	Deleção

Amo a quem certo	Protocolo de acesso	Recuperação	Reflexão	Dispositivo de regulação
Amo a quem certo	Participação do SPM	Participação	5 anos	Deleção

Protocolo de Assinaturas

Documento

Nome do Envelope: ESCALAS ABRIL 2024

Autor: Gabriela Jose da Silva -

Status: Concluído

Hash: 5d408306-ceb9-44c8-bda4-cbc83ebf8c13

Hash ByCrypt: \$2y\$10\$cYzGcWgUOdUzodq.5WqYeoBVn1QTmROYW2bm1h8lu67n1PfySF5u

Assinaturas

Nome: Maresa Jessyka Serbeto de Lisboa Luiz **CPF/CNPJ:** Não Informado **Cargo:** Enfermeiro(a)

E-mail: coordenf@hospitaldeurgencias.com.br - **Data Assinatura:** 01/04/2024 16:24:54

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Status da Assinatura: ASSINADO

Token de Assinatura: \$2y\$10\$cH0OZH0PL1cBbku1SRlqM.sJA8pqcb6NWcYP6tQ4Qakat69FenU0u

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

https://funev.sysepa.com.br/epa/electronic_signatures.php?page=verify-document&token=5d408306-ceb9-44c8-bda4-cbc83ebf8c13

Código ByCrypt: 5d408306-ceb9-44c8-bda4-cbc83ebf8c13



HEANA Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo			GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO														SUS GO																							
ESCALA DE COLABORADORES																	Código: FOR.201																							
Setor: SERVRII																	Revisão: 004																							
Data de elaboração: 05/07/22																	Data de revisão: 09/08/23																							
Página: 1/1																																								
SETOR: SUPERVISÃO ABRIL/2024:																																								
COLABORADOR			ESPECIALIDADE/ CARGO		VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
GIORDANA PIRES			NUTRICIONISTA		CLT	CRN -GO	7936	07:00:00			D	D	D	D	D	FO	FO	D	D	D	D	D	FO	FO	D	D	D	D	D	FO	FO	D	D	D	D	FO	FO	D	D	
LEGENDAS:																																								
VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELTISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)				DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)				CONSELHO DE CLASSE, NA NÃO SE APLICA				D - DIURNO (12h)				N - NOTURNO (12h)				T-TARDE (06h)		* - CHEFE DE PLANTÃO		M - MANHÃ (06h)		MT - MANHÃ E TARDE (08h00)		F - FÉRIAS		LM - LICENÇA MATERNIDADE		FE - FERIADO		FO - FOLGA		AF - AFASTAMENTO INSS		
FERIADOS:																																								
RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): _____																																								
Armazenamento			Proteção/Acesso												Recuperação						Retenção				Disposição dos registros															
Setor do SERVRII			Pasta / Colaboradores do SERVRII												Por data						5 anos				Deletar															

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE
FORMULÁRIO

SUS

MS

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Sector: SERVRI

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

Revisão: 004

Página: 1/1

SETOR: APOIO AOS SETORES ABRIL /2023

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T							
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RAFAELA FERNANDES	NUTRICIONISTA	CLT	CRN -GO	8692	07:00:00 19:00:00			FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
VANESSA DE ALMEIDA	NUTRICIONISTA	CLT	CRN -GO	11997	07:00:00 19:00:00			D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELTISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)	DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTADUÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE, NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T-TARDE (6h)	~ - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (6h)	MT - MANHÃ E TARDE (8H00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS
--------------------	--------------------------	--	---	--------------------------------------	------------------	-------------------	--------------	----------------------	----------------	---------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS:

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Armazenamento

Sector do SERVRI

Proteção/Arquivo

Para / Colaboradores do SERVRI

Recuperação

Por data

Retenção

5 anos

Disposição dos registros

Deletar

HEANA Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo			GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO															SUS GO																							
ESCALA DE COLABORADORES																		Código: FOR.201																							
Setor: SERVRI																		Revisão: 004																							
Data de elaboração: 05/07/22																		Data de revisão: 09/08/23																							
Página: 1/1																																									
SETOR: APOIO AOS SETORES NOTURNO ABRIL /2024:																																									
COLABORADOR		ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORARIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORARIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T			
MARIANE DOS SANTOS		NUTRICIONISTA	CLT	CRN -GO	16740	07:00:00			FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	
						19:00:00																																			
KAREN CRISTINA		NUTRICIONISTA	CLT	CRN -GO	18100	07:00:00			N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
						19:00:00																																			
LEGENDAS:																																									
VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (aplicável em gratificação e benefícios)	DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (decreto no decreto 9131/2020)	CONSELHO DE CLASSE, NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T-TARDE (6h)	* - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (6h)	MT - MANHÃ E TARDE (6h00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AF - AFASTAMENTO INSS																										
FERIADOS:																																									
RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):																																									
Armazenamento		Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros																																				
Setor do SERVRI		Pasta / Colaboradores do SERVRI	Por data	5 anos	Deletar																																				

Página 4

[illegible]

HEANA Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo			GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO															SUS GO GO																															
ESCALA DE COLABORADORES																		Código: FOR.201																															
Sector: SERVRI																		Revisão: 004																															
Data de elaboração: 05/07/22																		Data de revisão: 09/08/23																															
Página: 1/1																																																	
SETOR: SAD ABRIL/2024:																																																	
COLABORADOR			ESPECIALIDADE/ CARGO		VÍNCULO		CONSELHO DE CLASSE		REGISTRO DE QUALIFICACÃO DE ESPECIALIDADE		HORÁRIO		UNIDADE FUNCIONAL		CARGA HORÁRIA MENSAL		S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T			
RODRIGO DE SOUZA			NUTRICIONISTA		CLT		CRN -GO		19242		07:00:00						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			
																	D	D	D	D	D	FO	FO	D	D	D	D	FO	FO	D	D	D	D	D	FO	FO	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
VS - Visita médica			AMB - Ambulatório Médico		DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)		DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751-2020)		CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA		D - DIURNO (12h)		N - NOTURNO (12h)		T-TARDE (06)		*- CHEFE DE PLANTÃO		M - MANHÃ (06)		MT - MANHÃ E TARDE (0800)		F - FÉRIAS		LM - LICENÇA MATERNIDADE		FE - FERIADO		FO - FOLGA		AI - AFASTAMENTO INSS																		
FERIADOS:																																																	
RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):																																																	
Armazenamento										Proteção/Acesso										Recuperação										Retenção										Disposição dos registros									
Sector do SERVRI										Pela / Colaboradores do SERVRI										Por data										5 anos										Deletar									

HEANA Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo			GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO															SUS GO																					
ESCALA DE COLABORADORES																		Código: FOR.201																					
Setor: SERV RH																		Revisão: 004																					
Data de elaboração: 05/07/22																		Data de revisão: 09/08/23			Página: 1/1																		
SETOR: ENFERMARIA 03 ABRIL/2024:																																							
COLABORADOR		ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
JENIFFER QUEIROZ		NUTRICIONISTA	CLT	CRN -GO	18505	07:00:00 19:00:00			D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
JACQUELINE DE SOUZA		NUTRICIONISTA	CLT	CRN -GO	6528	07:00:00 19:00:00			FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	
LEGENDAS:																																							
VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELTISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)			DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (destinado aos docentes 0751/2020)			CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA			D - DIURNO (12h)			N - NOTURNO (12h)			T-TARDE (06h)		*- CHEFE DE PLANTÃO		M - MANHÃ (06h)		MT - MANHÃ E TARDE (08h00)		F - FÉRIAS		LM - LICENÇA MATERNIDADE		FE - FERIADO		FO - FOLGA		AI - AFASTAMENTO INSS						
FERIADOS:																																							
RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):																																							
Armazenamento		Proteção/Acesso				Recuperação				Retenção				Disposição dos registros																									
Setor do SERV RH		Pasta / Colaboradores do SERV RH				Por data				5 anos				Deletar																									

Página 8

HEANA Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo			GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO															SUS GOV. DE GOIÁS GOIÁS																									
ESCALA DE COLABORADORES																		Código: FOR.201																									
Setor: SERV RH			Data de elaboração: 05/07/22					Data de revisão: 09/08/23					Revisão: 004																														
																		Página: 1/1																									
SETOR: UTI 01 ABRIL/2024:																																											
COLABORADOR		ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORARIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORARIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T					
RAYANNE BATISTA		NUTRICIONISTA	CLT	CRN -GO	9924	07:00:00 19:00:00			D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO			
FERNANDA GRATÃO		NUTRICIONISTA	CLT	CRN -GO	7990	07:00:00 19:00:00			FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO		
LEGENDAS:																																											
VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)			DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)			CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA			D - DIURNO (12h)			N - NOTURNO (12h)			T-TARDE (06h)			*- CHEFE DE PLANTÃO			M - MANSÃ (06)			MT - MANSÃ E TARDE (0800)			F - FÉRIAS			LM - LICENÇA MATERNIDADE			FE - FERIADO			FO - FOLGA			AI - AFASTAMENTO INSS		
FERIADOS:																																											
RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):																																											
Armazenamento:			Proteção/Acesso:															Recuperação:			Retenção:			Disponibilização dos registros:																			
Setor de SERV RH			Para : Colaboradores do SERV RH															Por data			5 anos			Deletar																			

HEANA Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo			GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO															SUS GO																													
ESCALA DE COLABORADORES																		Código: FOR.201																													
Setor: SERVRI																		Revisão: 004																													
Data de elaboração: 05/07/22																		Data de revisão: 09/08/23												Página: 1/1																	
SETOR: UTI 02 e 06 ABRIL /2024:																																															
COLABORADOR			ESPECIALIDADE/ CARGO		VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORARIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORARIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T							
REBECA GOULÃO			NUTRICIONISTA		CLT	CRN -GO	9710	07:00:00			FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	
ANNY CORREIA			NUTRICIONISTA		CLT	CRN -GO	13406	07:00:00			D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
LEGENDAS:																																															
VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)	DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (decreto nº 9731/2020)	CONSELHO DE CLASSE-NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T-TARDE (06)	* - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (06)	MT - MANHÃ E TARDE (0800)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS																																
FERIADOS:																																															
RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):																																															
Armazenamento			Proteção/Acesso															Recuperação										Retenção					Disponição dos registros														
Setor do SERVRI			Pasta / Colaboradores do SERVRI															Por data										3 anos					Deletar														

[illegible]

HEANA Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo						GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO																																					
ESCALA DE COLABORADORES																				Código: FOR-201																							
Setor: SERV RH																				Revisão: 004																							
Data de elaboração: 05/07/22										Data de revisão: 09/08/23										Página: 1/1																							
SETOR: UTI 05 ABRIL/2024:																																											
COLABORADOR		ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORARIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T					
JESSICA GOMES		NUTRICIONISTA	CLT	CRN-GO	16139	07:00:00 19:00:00			D	F	O	D	F	O	D	F	O	D	F	O	D	F	O	D	F	O	D	F	O	D	F	O	D	F	O	D	F	O	D	F	O		
PATRICIA SERRANO		NUTRICIONISTA	CLT	CRN-GO	16078	07:00:00 19:00:00			F	O	D	F	O	D	F	O	D	F	O	D	F	O	D	F	O	D	F	O	D	F	O	D	F	O	D	F	O	D	F	O	D	F	O
LEGENDAS:																																											
VS - Visita médica		AMB - Ambulatório Médico		DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELESTISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)		DFE - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTADUATARIOS (devido ao decreto 9751-2020)		CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA		D - DIURNO (12h)				N - NOTURNO (12h)				T-TARDE (6h)		*- CHEFE DE PLANTÃO		M - MANHÃ (6h)		MT - MANHÃ E TARDE (8H00)		F - FÉRIAS		LM - LICENÇA MATERNIDADE		FK - FERiado		FO - FORGA		AI - AFASTAMENTO INSS									
FERIADOS:																																											
RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): _____																																											
Armazenamento				Proteção/Acesso				Recuperação				Retenção				Disposição dos registros																											
Setor do SERV RH				Pasta / Colaboradores do SERV RH				Por data				5 anos				Deletar																											



GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO



Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

Setor: SERV RH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

SETOR: MÊS/ANO: UTI'S 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ABRIL/2024 – SUPERVISOR – Dr. LEONARDO SOARES GUSMÃO LOPES – CREFITO 11 / 74455-F

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T		
Dra.	TERAPIA OCUPACIONAL	CLT	CREFITO 11		07:30 às 11:30	UTI's	100																									
Dra. FERNANDA LEITE PEREIRA	TERAPIA OCUPACIONAL	CLT	CREFITO 11	7634-TO	13:00 às 17:00	UTI's	100	T	T	T	T	FO	FO	T	T	T	T	FO	FO	T	T	T	T	FO	FO	T	T	T	FO	FO	T	T

LEGENDAS:

VS - Visita médica

AMB - Ambulatório Médico

DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELESTISTAS (aplicável em ambulatórios e leitos)

FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS

CONSELHO DE CLASSE: NÃO SE APLICA

D - DIURNO (12h)

N - NOTURNO (12h)

T - TARDE (06h)

C - CHEFE DE PLANTÃO

M - MANHÃ (06h)

MT - MANHÃ E TARDE (06h00)

F - FÉRIAS

LM - LICENÇA MATERNIDADE

FE - FERIADO

FO - FOLGA

AI - AFASTAMENTO INSS

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): Dr. LEONARDO SOARES GUSMÃO LOPES – CREFITO 11 / 74455-F

Armazenamento	Proteção/Arquivo	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Setor do SERVIH	Plata / Colaboradores do SERVIH	Por data	5 anos	Deletar

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO



Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

Sector: SERV RH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

SETOR: MÊS/ANO: ENFERMARIAS ABRIL 2024 – SUPERVISOR / RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT) – Dr. LEONARDO SOARES GUSMÃO LOPES – CREFITO 11 / 74455-F

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Dra. KATIÚSCIA CRISTINA PRESTES SILVA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	322629-F	07:00 às 13:00	ENFERMARIA	150																															
					07:00 às 12:00	ENFERMARIA		F	F	M*	M*	M*	FO	M*	M*	M*	M*	M*	M*	FO	M*	M*	M*	M*	M*	FO	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	FO	M*	M*	
Dra. CRISTIANE RODRIGUES FERNANDES	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	295916-F	07:00 às 13:00	ENFERMARIA	150																															
					07:00 às 12:00	ENFERMARIA		M*	M*	M*	M*	M*	FO	M*	M*	M*	M*	M*	M*	FO	M*	M*	M*	M*	M*	FO	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	FO	M*	M*
Dra. TATIANE TAIS DA SILVA CAMPOS	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	349452-F	07:00 às 13:00	ENFERMARIA	150																															
					07:00 às 12:00	ENFERMARIA		M*	M*	M*	M*	M*	FO	M	M	M	M	M	M	FO	M*	M*	M*	M*	M*	M*	FO	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	FO	M*	M	M
Dra. NILSILENE DOS SANTOS FERREIRA FIGUEIREDO	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	243925-F	07:00 às 13:00	ENFERMARIA	150																															
					08:00 às 13:00	ENFERMARIA		M*	M*	M*	M*	M*	FO	M	M	M	M	M	M	FO	M*	M*	M*	M*	M*	M*	FO	M*	M*	M*	M*	M*	M*	M*	FO	M*	M	M
Dra. THAÍS SILVA MARTINS	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	306345-F	13:00 às 19:00	ENFERMARIA																																
					14:00 às 19:00	ENFERMARIA	150	T*	T*	T*	T*	T*	FO	T*	T*	T*	T*	T*	T*	FO	T*	T*	T*	T*	T*	FO	T*	T*	T*	T*	T*	T*	T*	T*	T*	FO	T*	T*
Dra. DANIELLA RIBEIRO DE SOUSA LANGSDORFF	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	119454-F	13:00 às 19:00	ENFERMARIA	150																															
					13:00 às 18:00	ENFERMARIA		T*	T*	T*	T*	T*	FO	T*	T*	T*	T*	T*	FO	T*	T*	T*	T*	T*	T*	FO	T*	T*	T*	T*	T*	T*	T*	T*	FO	T*	T*	
Dra. INDIANA STÉFANE SILVA DOS SANTOS	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	201574-F																																		
					07:00 às 19:00	ENFERMARIA	150	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	
Dra. HELENISE SILVA DE SOUZA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	262518-F																																		
					07:00 às 19:00	ENFERMARIA	150	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	
Dra. MILENA MICAEL OLIVEIRA SILVA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	353741-F																																		
					19:00 à 01:00	ENFERMARIA	150	N*	N*	N*	N*	N*	FO	FO	N*	N*	N*	N*	FO	FO	N*	N*	N*	N*	N*	FO	FO	N*	N*	N*	N*	N*	N*	FO	FO	N*	N*	
Dra. BARBARA MATEUS GARCIA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	263553-F																																		
					01:00 às 07:00	ENFERMARIA	150	N*	N*	N*	N*	N*	FO	FO	N*	N*	N*	N*	FO	FO	N*	N*	N*	N*	N*	FO	FO	N*	N*	N*	N*	N*	N*	FO	FO	N*	N*	
Dra. AMANDA LORRANA ALVES SILVA COUTO* - RT	FISIOTERAPEUTA/ RT	CLT	CREFITO 11	240905-F	07:00 às 13:00	H. GERAL	150	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	
Dra. DALCYANE BARBOSA DE PAIVA* – RT	FISIOTERAPEUTA/ RT	CLT	CREFITO 11	223324-F	11:00 às 17:00	H. GERAL	150	T	T	T	T	T	FO	FO	T	T	T	T	FO	FO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	T	
Dra. ROSICLER COUTO CORREA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	264000-F																																		

LEGENDAS:

VS - Visita médica

AMB - Ambulatório Médico

DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELE/ISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)

DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTADUÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)

CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA

D - DIURNO (12h)

N - NOTURNO (12h) N* - (5h)

T-TARDE (6h) T* (5h)

*- CHEFE DE PLANTÃO

M - MANHÃ (6h) M* (5h)

MT - MANHÃ E TARDE (8:00)

F - FÉRIAS

LM - LICENÇA MATERNIDADE

FE - FÉRIADO

FO - FOLGA

AF - AFASTAMENTO INSS

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): Dr. LEONARDO SOARES GUSMÃO LOPES – CREFITO 11 / 74455-F

Armazenamento

Setor do SERV RH

Proteção/Acesso

Lista / Colaboradores do SERV RH

Recuperação

Por data

Retenção

5 anos

Disposição dos registros

Deletar

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE
FORMULÁRIO

SUS

GOV. DE GOIÁS

GOIÁS

Sector: SERV RH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

Código: FOR.201
Revisão: 004
Página: 1/1

SETOR: MÊS/ANO: UTI- I e III ABRIL / 2024 – SUPERVISOR / RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT) – Dr. LEONARDO SOARES GUSMÃO LOPES – CREFITO 11 / 74455-F.

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
Dra. KARINA MAZZO DE LACERDA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	132685-F	07:00 às 19:00	UTI – 1	150	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO
Dr. PAULO CÉSAR SIMIÃO RODRIGUES	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	279454-F	07:00 às 19:00	UTI – 1	150	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D
Dra. ROSÂNGELA OLIVEIRA LOPES	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	128458-F	07:00 às 19:00	UTI – 1	150	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO
Dra. DENISE CARDOSO EVANGELISTA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	343115-F	07:00 às 19:00	UTI – 3	150	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO
Dra. LÚCIA DE FÁTIMA GUIMARÃES NUNES LINHARES	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	191090-F	07:00 às 19:00	UTI – 3	150	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D
Dra. AMANDA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA 01/04	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	257214-F	07:00 às 19:00	UTI – 3	150	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO
Dra. BÁRBARA DE OLIVEIRA MOURA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	207035-F	13:00 às 19:00h	UTI – 1 e 3	150	T	T	T	T	T	FO	FO	T	T	T	T	T	FO	FO	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	
Dra. NAYLINE GABRIELE BARBOSA DIAS	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	298810-F	19:00 às 01:00	UTI – 1	150	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO
Dra. EVELLYN SILVA SOUZA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	308359-F	19:00 às 01:00	UTI – 1	150	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N
Dr. FELIPE AUGUSTO DE SOUSA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	344184-F	01:00 às 07:00	UTI – 3	150	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N
Dr. FELIPE AUGUSTO DE SOUSA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	344184-F	19:00 às 01:00	UTI – 1	150	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO
Dr. FELIPE AUGUSTO DE SOUSA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	344184-F	01:00 às 07:00	UTI – 3	150	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO
Dra. AMANDA LORRANA ALVES SILVA COUTO*- RT	FISIOTERAPEUTA/ RT	CLT	CREFITO 11	240905-F	07:00 às 13:00	H. GERAL	150	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
Dra. DALCYANE BARBOSA DE PAIVA* – RT	FISIOTERAPEUTA/ RT	CLT	CREFITO 11	223324-F	11:00 às 17:00	H. GERAL	150	T	T	T	T	T	FO	FO	T	T	T	T	T	FO	FO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	T	
Dra. INDIRA THAÍS DUARTE LUZ	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	248447-F																																	

LEGENDAS:

VS - Visita médica

AMB - Ambulatório Médico

DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)

DFE - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)

CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA

D - DIURNO (12h)

N - NOTURNO (12h)

T - TARDE (6h)

*- CHEFE DE PLANTÃO

M - MANHÃ (6h)

MT - MANHÃ E TARDE (8:00)

F - FÉRIAS

LM - LICENÇA MATERNIDADE

FE - FERIADO

FO - FOLGA

AI - AFASTAMENTO INSS

FERIADOS: 21- TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): Dr. LEONARDO SOARES GUSMÃO LOPES – CREFITO 11 / 74455-F

Armazenamento

Setor do SERV RH

Proteção/Acesso

Para / Colaboradores do SERV RH

Recuperação

Por data

Retenção

5 anos

Disposição dos registros

Deletar

Página 3



GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO



Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

Setor: SERVRI

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

ESCALA DE COLABORADORES

SETOR: MÊS/ANO: UTI- II e IV ABRIL/ 2024 – SUPERVISOR / RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT) – Dr. LEONARDO SOARES GUSMÃO LOPES – CREFITO 11 / 74455-F.

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Dra. RHAÍSSA FERNANDES SILVA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	184598-F	07:00 às 19:00	UTI – 2	150	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO
Dra. JÉSSICA DA SILVA MARTINS	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	249416-F	07:00 às 19:00	UTI – 2	150	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D
Dra. GRACIELY CRISTINA FERRARI	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	280510-F	07:00 às 19:00	UTI – 2	150	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO
Dra. LUDMILA MENDES BRITO	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	308373-F	07:00 às 19:00	UTI – 4	150	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO
Dra. ELAINE GOMES PEREIRA CARVALHO	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	332023-F	07:00 às 19:00	UTI – 3	150	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D
Dra. AMANDA ALVES LOPES	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	302086-F	07:00 às 19:00	UTI – 4	150	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO
Dra. THAYNARA DIAS DE OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	332401-F	13:00 às 19:00h	UTI – 2 e 4	150	T	T	T	T	T	FO	FO	T	T	T	T	T	FO	FO	T	T	T	T	T	FO	FO	T	T	T	T	T	T	FO	FO	T
Dra. TATIANNY DE OLIVEIRA LEITE MILHOMEM	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	186156-F	19:00 às 01:00	UTI – 2	150	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO
Dra. DANIELLE DE OLIVEIRA CORDEIRO	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	184570-F	01:00 às 07:00	UTI – 4	150	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N
Dra. ELAINE CRISTINA MORAIS OLIVEIRA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	82258-F	01:00 às 07:00	UTI – 4	150	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO
Dra. AMANDA LORRANA ALVES SILVA COUTO* - RT	FISIOTERAPEUTA/ RT	CLT	CREFITO 11	240905-F	07:00 às 13:00	H. GERAL	150	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M
Dra. DALCYANE BARBOSA DE PAIVA* – RT	FISIOTERAPEUTA/ RT	CLT	CREFITO 11	223324-F	11:00 às 17:00	H. GERAL	150																														
Dra. GABRYELE KATRYNNE DE FREITAS ROMERO	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	223306-F				T	T	T	T	T	FO	FO	T	T	T	T	T	FO	FO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	T

LEGENDAS:

VS - Visita médica

AMB - Ambulatório Médico

DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELESTISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)

FUN - FUNÇÃO FUNCIONAL

CONSELHO DE CLASSE: NÃO SE APLICA

D - DIURNO (12h)

N - NOTURNO (12h)

T - TARDE (6h)

* - CRECHE DE PLANTÃO

M - MANHÃ (6h)

MT - MANHÃ E TARDE (6h)

F - FÉRIAS

LM - LICENÇA MATERNIDADE

FE - FÉRIAS

FO - FOLGA

AF - AFASTAMENTO INSS

FERIADOS: 21 – TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): Dr. LEONARDO SOARES GUSMÃO LOPES – CREFITO 11 / 74455-F

Armazenamento

Proteção/Acesso

Recuperação

Retenção

Disposição dos registros

Setor de SERVRI

Posto / Colaboradores de SERVRI

Por data

5 meses

Deletar

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE FORMULÁRIO

SUS

GOV. DE GOIÁS

GOIÁS

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Sector: SERV RHData de elaboração: 05/07/22Data de revisão: 09/08/23Revisão: 004

Página: 1/1

SETOR: MÊS/ANO: UTI- V e VI ABRIL/ 2024 – SUPERVISOR / RESPONSÁVEL TÉCNICO (RT) – Dr. LEONARDO SOARES GUSMÃO LOPES – CREFITO 11 / 74455-F

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
Dra. LUANA CRISTINA ALVES DE SOUZA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	245128-F	07:00 às 19:00	UTI – 5	150	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO
Dr. JOÃO VICTOR DIAS DA SILVA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	279445-F	07:00 às 19:00	UTI – 5	150	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D
Dr. IGOR EVANGELISTA SILVA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	299213-F	07:00 às 19:00	UTI – 5	150	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO
Dra. LAILA MICHELE MOREIRA DA SILVA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	121960-F	07:00 às 19:00	UTI – 6	150	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO
Dra. LAÍS DA PAZ SOUZA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	251704-F	07:00 às 19:00	UTI – 6	150	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D
Dra. HERICA AGUIAR DOS SANTOS FERREIRA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	332368-F	07:00 às 19:00	UTI – 6	150	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO
Dra. AMANDA FERNANDES, DA SILVA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	233927-F	13:00 às 19:00h	UTI – 5 e 6	150	T	T	T	T	FO	FO	T	T	T	T	T	FO	FO	T	T	T	T	T	FO	FO	T	T	T	T	T	FO	FO	T	T	
Dra. JOYCE CRISTINNA DE MORAIS CAIXÊTA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	216390-F	19:00 às 01:00	UTI – 5	150	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO
Dra. AMANDA AMARAL DE SOUZA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	336934-F	19:00 às 01:00	UTI – 2	150	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N
Dra. MIRELLA NUNES GARCIA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	241985-F	19:00 às 01:00	UTI – 5	150	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO
Dra. AMANDA LORRANA ALVES SILVA COUTO*- RT	FISIOTERAPEUTA/ RT	CLT	CREFITO 11	240905-F	07:00 às 13:00	H. GERAL	150	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	
Dra. DALCYANE BARBOSA DE PAIVA* – RT	FISIOTERAPEUTA/ RT	CLT	CREFITO 11	223324-F	11:00 às 17:00	H. GERAL	150	T	T	T	T	T	FO	FO	T	T	T	T	FO	FO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	T
Dra. MARTA MUNIZ CAMPISTA DA COSTA	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	223308-F																																	
Dr. DIÓGENES CRUZ DOS SANTOS	FISIOTERAPEUTA	CLT	CREFITO 11	83234-F				F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	

LEGENDAS:

VS - Visita médica

AMB - Ambulatório Médico

DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELESTAS (aplicável em gestantes e lactantes)

DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)

CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA

D - DIURNO (12h)

N - NOTURNO (12h)

T-TARDE (6h)

*- CHEFE DE PLANTÃO

M - MANHÃ (6h)

MT - MANHÃ E TARDE (8:00)

F - FÉRIAS

LM - LICENÇA MATERNIDADE

FE - FERIADO

FO - FOLGA

AI - AFASTAMENTO INSS

FERIADOS: 21 - TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): _Dr. LEONARDO SOARES GUSMÃO LOPES – CREFITO 11 / 74455-F

Armazenamento

Setor do SERV RH

Proteção/Acesso

Passo / Colaboradores do SERV RH

Recuperação

Por data

Retenção

5 anos

Disposição dos registros

Deletar



GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO



Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

ESCALA DE COLABORADORES

Setor: SERVRI

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

SETOR: RADIOLOGIA MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
KAROLINE DA COSTA AIRES	Ass. Administrativo	Celetista	N/A	N/A	07:00 AS 19:00 19:00 AS 07:00	Radiologia	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
MARCUS VINÍCIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA	Ass. Administrativo	Celetista	N/A	N/A	07:00 AS 19:00 19:00 AS 07:00	Radiologia	-	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
AMOS DE SOUZA SIQUEIRA	Ass. Administrativo	Celetista	N/A	N/A	07:00 AS 19:00 19:00 AS 07:00	Radiologia	-	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
MARCELO H. ALEXANDRE DE CAMPOS ARCE	Ass. Administrativo	Celetista	N/A	N/A	07:00 AS 19:00 19:00 AS 07:00	Radiologia	-	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
REGINALDO JUNIO COSTA	Supervisão	Celetista	CRTR	04791T	08:00 AS 17:00	Radiologia	-	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	
					07:00 AS 19:00 19:00 AS 07:00	Radiologia	-	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	

FERIADOS:

DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)	DDE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T-TARDE (6h)	*- CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (6h)	MT - MANHÃ E TARDE (6H00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS
--	--	---	------------------	-------------------	--------------	------------------------	----------------	---------------------------	------------	-----------------------------	--------------	------------	-----------------------

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Armazenamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Retenção	Disposição dos registros
Setor do SERVRI	Posto / Colaboradores do SERVRI	Por data	5 anos	Deletar

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO

SUS

GO

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Sector: SERV RH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

Revisão: 004

Página: 1/1

UTI 4,5 E 6/SETEMBRO/2023

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MICAELLE FERNANDES ALENCAR	odontologia hospitalar	CLT	CRO-GO	20217	13H – 17 h	UTI 4, 5 E 6	.	T- TARD E (6h)	T	T	T	FO	T	FO	T	T	T	T	FO	T	FO	T	T	T	T	FO	FO	T	T	T	T	FO	FO	T	T		
+																																					
VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELESTES (Aspirante em gestante e lactantes)	DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL - ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (17h)	N - NOTURNO (17h)		T-TARDE (6h)	*- CHEFE DE PLANTÃO		M - MANHÃ (6h)		MT - MANHÃ E TARDE (8H00)		F - FÉRIAS		LM - LICENÇA MATERNIDADE		FE - FERIADO		FO - FOLGA		AI - AFASTAMENTO INSS														
FERIADOS:																																					
RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): _____																																					
Armazenamento		Proteção/Acesso				Recuperação				Retenção				Disposição dos registros																							
Sector do SERV RH		Pasta / Colaboradores do SERV RH				Por data				5 anos				Deletar																							

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO



ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

Sector: SERVRI

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

UTI 1, 2 E 3/SETEMBRO/2023

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
RAFAELLA JAQUES	odontologia hospitalar	CLT	CRO-GO	14722	8-12H	UTI 1, 2 E 3	.	M	M	M	M	M	FO	FO	FO	M	M	MT - MANH Ã E TARDE (8H00)	M	M	FO	FO	M	M	M	M	FO	M	M	M	M	FO	M	FO	M	M	
+																																					
VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELESTISTAS(aplicável em gestantes e lactantes)	DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)		T-TARDE (6h)		*- CHEFE DE PLANTÃO		M - MANHÃ (6h)		MT - MANHÃ E TARDE (8H00)		F - FÉRIAS		LM - LICENÇA MATERNIDADE		FE - FERIADO		FO - FOLGA		AI - AFASTAMENTO INSS													
FERIADOS:																																					

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Armazenamento

Sector do SERVRI

Proteção/Acesso

Passo / Colaboradores do SERVRI

Recuperação

Por data

Retenção

5 anos

Disposição dos registros

Deletar

Página 2

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO



ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

Sector: SERVRI

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

UTI 1,2,3,4,5 E 6/SETEMBRO/2023

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
NATÁLIA GRATÃO	odontologia hospitalar/ Supervisora	odontologia hospitalar/ RESPONSÁVEL TÉCNICO	CRO-GO	14019	8-12H	UTI 1, 2, 3, 4, 5 E 6	.	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	MT - MANH À E TARDE (8H00)	M	FO	FO	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M
+																																					
VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DEC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS(aplicável em gestantes e lactantes)	DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)		T-TARDE (06)		* - CHEFE DE PLANTÃO		M - MANHÃ (6h)		MT - MANHÃ E TARDE (8H00)		F - FÉRIAS		LM - LICENÇA MATERNIDADE		FE - FERIADO		FO - FOLGA		AI - AFASTAMENTO INSS													
FERIADOS:																																					
RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):																																					
Armazenamento		Proteção/Acesso										Recuperação										Retenção					Disposição dos registros										
Setor do SERVRI		Pasta / Colaboradores do SERVRI										Por data										5 anos					Deletar										

Página 1

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULARIO

SUS

SES

Secretaria de Estado de Saúde

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Sector: SERV RH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

Revisão: 004

Página: 1/1

SETOR: MÊS/ANO: ABRIL/2024 ANÁLISES CLÍNICAS

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCION AL	CARGA HORARI A MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MARTHA PEREIRA SOL	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	6023	07:30/12:00 13:00/16:30	-	-	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT
DIURNO IMPAR																																					
ARIANE SANTOS CRUZ	ASS.ADMINISTRATIVO	CLT	NA	-	07:00/11:30 12:30/19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
ANA CARLA ROSA DO AMARAL	BIOMÉDICA	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	5137	07:00/12:00 13:00/19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
BARBARA ANDRADE OLIVEIRA	BIOMÉDICA	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	11079	07:00/12:00 13:00/19:00	-	-	FO	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
ELAINE ELIAS DE ALBUQUERQUE	BIOMÉDICA	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	14418	07:30/12:30 13:30/19:30	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
THAIS SANTILLO DE SOUZA	BIOMÉDICA	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	8505	06:30/11:00 12:00/18:30	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
NOTURNO IMPAR																																					
DEUSIMAR CHAVES DE ALMEIDA	BIOMÉDICO	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	18179	19:00/22:00 23:30/07:00	-	-	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
RODRIGO DIOGO DA SILVA				-	19:00/22:00 23:30/07:00	-	-	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
ELIANE MARIA NASCIMENTO	BIOMÉDICA	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	4424	19:00/23:30 01:00/07:00	-	-	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
DIURNO PAR																																					
ANNA VICTORIA SILVA MARINHO	BIOMÉDICA	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	17605	06:30/11:00 12:00/18:30	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
ANDRESSA BRANQUINHO FRANÇA	BIOMÉDICA	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	10460	07:00/12:00 13:00/19:00	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
FABIANA ALVES DOS SANTOS	ASS.ADMINISTRATIVO	CLT	NA	-	07:30/12:30 13:30/19:30	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
MARCIO MARLEM MACEDO PIRES	BIOMÉDICO	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	4263	07:30/11:30 12:30/19:30	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
TATIANE VAZ PEREIRA	BIOMÉDICA	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	11354	07:00/11:00 12:00/19:00	-	-	F	F	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
NOTURNO PAR																																					
ALANA DAYSE OLIVEIRA DA SILVA	BIOMÉDICA	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	19164	19:00/22:00 23:30/07:00	-	-	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
LETICIA VARGAS DE SOUSA	ASS.ADMINISTRATIVO	CLT	NA	-	19:00/22:00 23:30/07:00	-	-	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
MICHELE SILVEIRA RIBEIRO PEREIRA	BIOMÉDICA	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	5690	19:00/23:30 01:00/07:00	-	-	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
HORÁRIO COMERCIAL																																					
LARA VITÓRIA DA SILVA	ASS.ADMINISTRATIVO	CLT	NA	-	08:00/12:30 13:30/17:00	-	-	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	
FÉRIAS																																					
VERIDIANA ALVES DOURADO	BIOMEDICA	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	5750		-	-	FO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
DESOCPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTA																																					
KELLY RODRIGUES DA SILVA	BIOMÉDICA	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	7002		-	-	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC		
LEGENDAS:																																					
VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS(aplicável em gestantes e lactantes)	DFC-DESOCPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTARIOS (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)							M - MANHÃ (6h)	MT - MANHÃ E TARDE (8H00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS																		
FERIADOS: 13 CARNAVAL																																					
RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):																																					
Armazenamento	Proteção/Acesso				Recuperação				Retenção				Disposição dos registros																								
Sector do SERV RH	Pasta / Colaboradores do SERV RH				Por data				5 anos				Deletar																								

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO

SUS

SES

Secretaria de Estado de Saúde

GO

Governo do Estado de Goiás

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR201

Sector: SERVRI

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

Revisão: 004

Página: 1/1

SETOR: MÊS/ANO: MARÇO 2024 AGÊNCIA TRANSFUSIONAL

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MARTHA PEREIRA SOL	RESPONSÁVEL TÉCNICO	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	6023	07:30/12:00 13:00/16:30	-	-	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	FE	MT
THAIS SANTILLO DE SOUZA	BIOMÉDICA	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	8505	06:30/11:00 12:00/19:30	-	-	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D
DEUSIMAR CHAVES DE ALMEIDA	BIOMÉDICO	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	18179	19:00/22:00 23:30/07:00	-	-	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N
MARCIO MARLEM MACEDO PIRES	BIOMÉDICA	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	4263	07:00/12:00 13:00/19:00	-	-	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO
MICHELE SILVEIRA RIBEIRO PEREIRA	BIOMÉDICA	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	5690	19:00/23:30 01:00/07:00	-	-	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO	N	FO
VERIDIANA ALVES DOURADO	BIOMÉDICA	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	5750		-	-	FO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F
KELY RODRIGUES DA SILVA	BIOMÉDICA	CLT	CRBM 3ª REGIÃO	7002		-	-	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	
LEGENDAS:																																					
VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2029)	CONSELHO DE CLASSE: NA SAO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)		* - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (08h)	MT - MANHÃ E TARDE (0800)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FÉRIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS																						

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Armazenamento

Proteção/Arcoas

Recuperação

Rotação

Disposição dos registros

Sector do SERVRI

Posto / Colaboradores do SERVRI

Por data

5 anos

Deletar

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO



ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Revisão: 004

Página: 1/1

Sector: SERV RH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

SETOR: FARMÁCIA CLÍNICA / ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDA DE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Diane Cunha dos Santos	Supervisão	CLT	CRF/GO	17437	08:00 às 12:00 13:00 às 17:00	— —	— —	D	D	D	D	D	FO	FO	D	D	D	D	D	FO	FO	D	D	D	D	D	FO	FO	D	D	D	D	D	D	FO	FO	D	D
Antônia Alice Ribeiro de Lima	Farmacêutica	CLT	CRF/GO	20007	08:00 às 12:00 13:00às 16:12	— —	— —	D	D	D	D	D	D	FO	D	D	D	D	D	D	FO	D	D	D	D	D	D	FO	D	D	D	D	D	D	FO	D	D	
Catiara Marçal Silva	Farmacêutica	CLT	CRF/GO	3831	07:00 às 11:00 12:00às 16:00	— —	— —	D	D	D	D	D	FO	FO	D	D	D	D	D	FO	FO	D	D	D	D	D	FO	FO	D	D	D	D	D	FO	FO	D	D	
Elisângela Moraes da silva Andrade	Farmacêutica	CLT	CRF/GO	15198	07:00 às 11:00 12:00às 16:00	— —	— —	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	
Eliane Gomes Marques	Farmacêutica	CLT	CRF/GO	17919	07:00 às 11:00 12:00às 16:00	— —	— —	D	D	D	D	D	FO	FO	D	D	D	D	D	FO	FO	D	D	D	D	D	FO	FO	D	D	D	D	D	FO	FO	D	D	
Fernanda Cipriano Gomes	Farmacêutica	CLT	CRF/GO	14899	08:00 às 12:00 13:00às 17:00	— —	— —	D	D	D	D	D	FO	FO	D	D	D	D	D	FO	FO	D	D	D	D	D	FO	FO	D	D	D	D	D	FO	FO	D	D	
Luan Alves de Goiás	Farmacêutico	CLT	CRF/GO	—	08:00 às 12:00 13:00às 16:12	— —	— —	D	D	D	D	D	D	FO	D	D	D	D	D	D	FO	D	D	D	D	D	D	FO	D	D	D	D	D	D	FO	D	D	
Maria Aparecida Soares da Silva	Farmacêutica	CLT	CRF/GO	—	08:00 às 12:00 13:00 às 16:12	— —	— —	D	D	D	D	D	D	FO	D	D	D	D	D	D	FO	D	D	D	D	D	D	FO	D	D	D	D	D	D	FO	D	D	

LEGENDAS:

VS - Visita médica

AMB - Ambulatório Médico

DESCRIÇÃO DE OCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto)

CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE ADEQUA

D - DIURNO (12h)

N - NOTURNO (12h)

T - TARDE (6h)

* - CHEFE DE PLANTÃO

M - MANHÃ (6h)

MT - MANHÃ E TARDE (0800)

F - FÉRIAS

LM - LICENÇA MATERNIDADE

FE - FERIADO

FO - FOLGA

AI - AFASTAMENTO INSS

FERIADOS:

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Armazenamento

Proteção/Acesso

Recuperação

Retenção

Disposição dos registros

Sector do SERV RH

Pasta / Colaboradores do SERV RH

Por data

5 anos

Deletar

Página 1

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE
FORMULÁRIO

SUS+

GOV

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Sector: FONOAUDIOLOGIA

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 09/08/23

Revisão: 004

Página: 1/1

FONOAUDIOLOGIA: 04/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DAYSE THAIS PEREIRA DA COSTA	FONOAUDIÓLOGA	CONTRATO	CREFONO	5-9551	07:00- 13:00	-	-	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	M	M	M	
MARIA DA GLORIA DA GLORIA DE LIMA MENDES	FONOAUDIÓLOGA	CONTRATO	CREFONO	5-359698	07:00- 12:00	.	.	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	M	M	M	
GUIDO ALEXANDRE	FONOAUDIÓLOGA	CONTRATO	CREFONO	5-12408	07:00- 12:00	.	.	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
MAISA NOVAES CARRIJO PEREIRA	FONOAUDIÓLOGA	CONTRATO	CREFONO	5-12310	07:00- 13:00	.	.	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	M	M	FO	FO	M	M	M	M	M	M	M	
VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELESTAS (aplicável em gestantes e lactantes)	DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T-TARDE (6h)	*- CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (6h)	MT - MANHÃ E TARDE (8h00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS																						
FERIADOS:																																					
RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): _____																																					
Armazenamento		Proteção/Acesso				Recuperação				Retenção				Disposição dos registros																							
Sector do SERVIH		Pasta / Colaboradores do SERVIH				Por data				5 anos				Deletar																							

HEANA

Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE

FORMULÁRIO

SUS

Estado de Goiás

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Setor: SERV RHData de elaboração: 05/07/22Data de revisão: 09/08/23Revisão: 004

Página: 1/1

PSICOLOGIA HOSPITALAR: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Aline Dutra Gonçalves	Supervisora	CLT	CRP-09	9963	08h00min 17h00min	—	—	F	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT	MT	MT	MT	MT	MT	FO	FO	MT	MT
Vanessa Juvenal de Oliveira (Contrato Determinado)	Psicóloga	CLT	CRP-09	16316	07h00min 19h00min	—	—	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	
Andressa de Fátima Lima	Psicóloga	CLT	CRP-09	12788	07h00min 19h00min	—	—	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	
Gabriela Araújo de Almeida	Psicóloga	CLT	CRP-09	17168	07h00min 19h00min	—	—	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	
Monike Stéfane Barcelos Coelho	Psicóloga	CLT	CRP-09	9104	07h00min 19h00min	—	—	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	
Simone Rosa de Souza	Psicóloga	CLT	CRP-09	12167	07h00min 19h00min	—	—	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	
Dayse Rosa de Moraes	Psicóloga	CLT	CRP-09	7842	07h00min 19h00min	—	—	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	
Luiz Henrique Machado (Contrato Determinado)	Psicólogo	CLT	CRP-09	17161	07h00min 19h00min	—	—	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	FO	D	
Ana Flávia Fernandes Rosa (Substituída por RPA)	Psicóloga	CLT	CRP-09	15346	07h00min 19h00min	—	—	FO	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Stephanie Jacinto Rodrigues Santos	Psicóloga	CLT	CRP-09	14952	07h00min 19h00min	—	—	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC		
Lorena Araújo Martins	Psicóloga	CLT	CRP-09	13048	07h00min 19h00min	—	—	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	LM	

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS(aplicável em gestantes e lactantes)	DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTARIOS (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T-TARDE (6h)	* - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (6h)	MT - MANHÃ E TARDE (H00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AF - AFASTAMENTO INSS
--------------------	--------------------------	--	--	--------------------------------------	------------------	-------------------	--------------	----------------------	----------------	--------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS: 21- DIA DE TIRADENTES

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Arrombamento	Proteção/Acesso	Recuperação	Rotação	Disposição dos registros
Sector do SERV RH	Nota / Colaboradores do SERV RH	Por data	5 anos	Deletar

Página 1

Protocolo de Assinaturas

Documento

Nome do Envelope: ESCALA DE COLABORADORES EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - ABRIL 2024

Autor: Vinicios Santos da Cruz -

Status: Concluído

Hash: d646da0f-032f-4369-b44f-c4c42404a7be

Hash ByCrypt: \$2y\$10\$8UYTiSXmjTgdWskBqh6cyu2OHmmsMITl3mpZiKilVlqEt2/e/0QqC

Assinaturas

Nome: Aline Dutra Goncalves **CPF/CNPJ:** Não Informado **Cargo:** Psicólogo(a)

E-mail: supervisao.psiheana@gmail.com - **Data Assinatura:** 27/03/2024 16:05:04

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Status da Assinatura: ASSINADO

Token de Assinatura: \$2y\$10\$5P5nZ/64JkI1VXOZZEx6Qej/SyX4b46czlYLHdw6/BaXmDwSxx/6y

Nome: Dayse TPC. Thais Pereira da Costa **CPF/CNPJ:** Não Informado **Cargo:** Fonoaudiólogo(a)

E-mail: - **Data Assinatura:** 27/03/2024 20:19:17

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Status da Assinatura: ASSINADO

Token de Assinatura: \$2y\$10\$AnJBVAkzyeT09Ng9OfwJ5utXublwAlSP4Dos.MHSXHkehg.BaNIze

Nome: Giordana Pires Souza de Paula **CPF/CNPJ:** Não Informado **Cargo:** Nutricionista

E-mail: nutricao@hospitaldeurgencias.com.br - **Data Assinatura:** 27/03/2024 16:19:32

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Status da Assinatura: ASSINADO

Token de Assinatura: \$2y\$10\$nScuSkusaW2zT39lytNlAONyW5dXMeytFZoAZ/d0akhMz7yLx7ar.

Nome: Leonardo Soares Gusmao Lopes **CPF/CNPJ:** Não Informado **Cargo:** Fisioterapeuta

E-mail: supervisao.fisioterapia@hospitaldeurgencias.com.br - **Data Assinatura:** 27/03/2024 16:18:21

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Status da Assinatura: ASSINADO

Token de Assinatura: \$2y\$10\$aoqDLIwwGUhqlAoSrZwHV.sEodK/Xu4jOSx9gNye17CEk6p718XR2

Nome: Mary Helen Oliveira dos Santos **CPF/CNPJ:** Não Informado **Cargo:** Supervisor (a) do Serviço Social

E-mail: supervisao.psicossocial@hospitaldeurgencias.com.br - **Data Assinatura:** 01/04/2024 14:49:20

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Status da Assinatura: ASSINADO

Token de Assinatura: \$2y\$10\$AdhvsV/D/KjtAKcuTtI1uajGRJOjkrEOYuh3Uss7S7nBgspjcz10

Nome: Martha Pereira Sol **CPF/CNPJ:** Não Informado **Cargo:** Biomédico

E-mail: supervisao.lab@hospitaldeurgencias.com.br - **Data Assinatura:** 27/03/2024 22:23:41

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Status da Assinatura: ASSINADO

Token de Assinatura: \$2y\$10\$jKTbp6dTIR8tR0fQTd45beWlgumlQgYaKR0jdhMalkGIVY2Y991X2

Nome: Reginaldo Junio Costa **CPF/CNPJ:** Não Informado **Cargo:** Supervisor Radiologia

E-mail: reginaldojunio costa.costa@gmail.com - **Data Assinatura:** 28/03/2024 10:27:58

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Status da Assinatura: ASSINADO

Token de Assinatura: \$2y\$10\$5g8xdvUARcC8hV046KuWTOAuc/xwyQQuS1Oagi57XRMFvQVNeZjS2

Nome: Natalia Gratao de Oliveira Resende **CPF/CNPJ:** Não Informado **Cargo:** Cirurgião Bucomaxilo

E-mail: - Data Assinatura: 01/04/2024 14:06:45

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Status da Assinatura: ASSINADO

Token de Assinatura: \$2y\$10\$6gNVjW72dl.xNqILxT5ZtOPrCkzYloUJ4Ro6itKTuuaMBqn/NVWbG

Nome: Diane Cunha dos Santos **CPF/CNPJ:** 80313655200 **Cargo:** Farmaceutico

E-mail: dianecsantos@gmail.com - **Data Assinatura:** 01/04/2024 16:11:31

Tipo de Autenticação: Utilizando login e senha, pessoal e intransferível

Status da Assinatura: ASSINADO

Token de Assinatura: \$2y\$10\$jeAziyl/NN6mreopilBTZuU30PQr7rZGzO3ILKW7nO6ymFnXR012W

Autenticidade

Para verificar a autenticidade do documento, escaneie o QR Code ou acesse o link abaixo:

https://funev.sysepa.com.br/epa/electronic_signatures.php?page=verify-document&token=d646da0f-032f-4369-b44f-c4c42404a7be

Código ByCript: d646da0f-032f-4369-b44f-c4c42404a7be



ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Revisão: 002

Página: 1/1

Sector: ENCARH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 19/04/22

SETOR: CLÍNICA MÉDICA – ENFERMARIA / PRONTO ATENDIMENTO							MÊS/ANO: ABRIL/2024																																				
COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T						
Anna Camila Baioto Pina Reis	Médico	Celetista	CRM 32.205		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Pronto Atendimento	120hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO				
Carlito José Lucas Júnior	Clínica Médica / Médico	Celetista	CRM 24.895	RQE Nº: 16892	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Pronto Atendimento Enfermaria	60hs	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	D	D	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO				
Carlúcio Cristino Primo Júnior	Médico	Celetista	CRM 24.568		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Pronto Atendimento	120hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO				
Cynthia Maria C. Rodrigues	Med. Família/ Médico	Celetista	CRM 10.767	RQE Nº:17121	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Pronto Atendimento	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO				
Daniela Cristina Tiago	Clínica Médica / Médico	Celetista	CRM 24.556	RQE Nº:16573	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Pronto Atendimento	60hs	FO	FO	FO	D	D	FO	FO	FO	FO	FO	D	D	FO	FO	FO	FO	D	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	D	FO	FO				
Daniel Dourado Boaventura	Médico	Celetista	CRM 27.868		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Pronto Atendimento	60hs	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO				
Eddy Patricia Sanchez Becerra	Médico	Celetista	CRM 10.608		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Pronto Atendimento	120hs	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO				
Edvaldo Antônio da Fonseca	Médico	Celetista	CRM 6.021		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Pronto Atendimento	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N				
Guilherme Gil Valões de Sousa	Médico	Celetista	CRM 30.253		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Pronto Atendimento	60hs	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N					
Kauênio Caetano Saruby Nascimento	Médico	Celetista	CRM 15.989		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Pronto Atendimento	60hs	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO					
Larissa Amorim Silva	Médico	Celetista	CRM 30.331		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Pronto Atendimento	60hs	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO					
Larissa Fagundes Lisboa	Médico	Celetista	CRM 31.118		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Pronto Atendimento	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO					
Lorena Torres Magalhães	Médico	Celetista	CRM 29.292		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Pronto Atendimento	120hs	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	D	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO					
Márcia Flávia Oliveira da Costa Melo	Médico	Celetista	CRM 18.162		07:00 – 13:00 19:00 – 07:00	Enfermaria	150hs	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS					
Maria Eduarda Silva Caetano	Médico	Celetista	CRM 32.228		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Pronto Atendimento	120hs	D	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	D	FO	FO	FO	FO	D	FO	D	FO	FO	FO	D	FO	D	FO	FO	FO	D	FO	D	FO					
Mayza Maressa Oliveira	Médico	Celetista	CRM 26.132		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Pronto Atendimento	120hs	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO					
Moisés Leonardo Naves Borges	Médico	Celetista	CRM 14.432		07:00 – 13:00 19:00 – 07:00	Enfermaria	150hs	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS					
Nathalia Maria Fonseca Rocha	Médico	Celetista	CRM 32.235		07:00 – 13:00 19:00 – 07:00	Pronto Atendimento	60hs	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC						
Nelson Camilo Ribeiro Júnior	Médico	Celetista	CRM 32.261		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Pronto Atendimento	120hs	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO					
Rodolfo Farinha Bittar	Médico	Celetista	CRM 27.704		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Pronto Atendimento	60hs	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO					
Túlio Henrique Rezende Vargas	Médico	Celetista	CRM 27.873		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Pronto Atendimento	60hs	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	D					
LEGENDAS:																																											
VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELESTISTAS(ópiculos em gestantes e lactantes)			DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)			CONSELHO DE CLASSE: NA NAO SE APLICA			D - DIURNO (12h)			N - NOTURNO (12h)			T-TARDE (6h)			~ CHEFE DE PLANTÃO			M - MANHÃ (6h)			MT - MANHÃ E TARDE (8H00)			F - FÉRIAS			LAI - LICENÇA MATERNIDADE			FE - FERIADO			FO - FOLGA			AI - AFASTAMENTO INSS		
FERIADOS: 21/04 - Tiradentes																																											
Stanley J. F. Pina																																											
Diretor Técnico																																											
CRM-GO 10322 - HEANA																																											
RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):																																											
Armazenamento																																											
Setor do SERVIH																																											
Proteção/Acesso																																											
Pasta / Colaboradores do SERVIH																																											
For data																																											
5 anos																																											
Retenção																																											
Disposição dos registros																																											
Deletar																																											

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)	DFE - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9731/2020)	CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T-TARDE (04h)	* CUBT DE PLANTÃO	M - MANHÃ (04h)	MT - MANHÃ E TARDE (08h)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FÉRIADO	FO - FOLGA	AF - AFASTAMENTO INSS
--------------------	--------------------------	---	--	--------------------------------------	------------------	-------------------	---------------	-------------------	-----------------	--------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS: 21/04 - Tiradentes

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Stanley J. F. Pina
Diretor Técnico
CRM-GO 10322 - HEANA

Armazenamento
Setor do SERVRIH

Proteção/Acesso
Pasta / Colaboradores do SERVRIH

Retenção
5 anos

Disposição dos registros
Deletar

Código: FOR.201

Revisão: 002

Página: 1/1

ESCALA DE COLABORADORES

Setor: ENCARIH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 19/04/22

SETOR: CENTRO CIRÚRGICO / ENFERMARIA / PRONTO ATENDIMENTO / AMBULATÓRIO

MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE / CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	SEMANA 01 - 05																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								S					T					Q					Q					S					D					S					T					Q					Q					S					D					S					T					Q					Q					S					D					S					T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Antônio Alonso Junqueira	Ortopedia e Traumatologia/Médico	Celetista	CRM 6.360	RQE Nº: 2.478	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DIC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)	DIE - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE, NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (6h)	~ - CLOFE DE PLANEJAMENTO	M - MANHÃ (6h)	MT - MANHÃ E TARDE (6h)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS
--------------------	--------------------------	---	--	-----------------------------------	------------------	-------------------	----------------	---------------------------	----------------	-------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS: 21/04 - Tiradentes

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Stanley J. F. Pina

Diretor Técnico

CRM-GO 322 - HEANA

Armazenamento Setor do SERVRIH	Proteção/Acesso Pasta / Colaboradores do SERVRIH	Retenção 5 anos	Disposição dos registros Deletar
-----------------------------------	---	--------------------	-------------------------------------

Página: 1/1

Data de revisão: 19/04/22

MÊS/ANO: ABRIL/2024

LEGENDAS:

FERIADOS: 21/04 -Tiradentes

Stanley J. Pina
Diretor Técnico
CRM-GO-46327 - HEAN

Armazenamento	Proteção/Acesso	Retenção	Disposição dos registros
Sistema do SERVRIH	Pasta / Colaboradores do SERVRIH	5 anos	Deletar

Página: 1/1

Data de revisão: 19/04/22

LEGENDAS:

FESTAMENTO INSS

FERIADOS: 21/04 - Tiradente

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Proteção/Acesso
Colaboradores do S

Retenções
5,0000

Deletar

**GESTÃO DA QUALIDADE
FORMULÁRIO**



Código: FOR.201

Revisão: 002

Página: 1/1

Sector: ENCARH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 19/04/22

SETOR: CENTRO CIRÚRGICO / ENFERMARIA / PRONTO ATENDIMENTO / AMBULATÓRIO								MÊS/ANO: ABRIL/2024																																
COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORARIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T			
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Adilon Cardoso Filho	Cirurgia Geral / Médico	Celetista	CRM 9.616	RQE Nº: 4948	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	
Aline de Amorim Duarte	Médico	Celetista	CRM 19.903		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	
Cláudio Antônio Abrão	Cirurgia Geral / Médico	Celetista	CRM 8.907	RQE Nº: 6842	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Enfermaria Ambulatório	60hs	FO	VS	FO	VS	VS	FO	FO	FO	VS	VS	FO	VS	VS	FO	FO	VS	VS	FO	VS	VS	FO	FO	VS	VS	FO	VS	VS	FO	VS	VS	FO	VS	
Conjeto Luiz da Silva Neto	Cirurgia Geral / Médico	Celetista	CRM 20.642	RQE Nº: 13391	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO		
Cristofer Rusbian Yugo Endo e Silva	Cirurgia Geral / Médico	Celetista	CRM 25.767	RQE Nº: 13720	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	
Danilo Curado Sampaio	Cirurgia Geral / Médico	Celetista	CRM 31.980		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
Ericka de Souza	Cirurgia Geral / Médico	Celetista	CRM 18.719	RQE Nº: 11544	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Fabiano Alves Squeff	Cirurgia Geral / Médico	Celetista	CRM 13.066	RQE Nº: 6291	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	FO	FO	D	D	FO	FO	FO	FO	D	D	FO	FO	FO	FO	FO	D	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	
Fernando Ferreira Chaves	Cirurgia Geral / Médico	Celetista	CRM 23.039	RQE Nº: 12445	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
Jaquelyne Oliveira Silva	Cirurgia Geral / Médico	Celetista	CRM 21.553	RQE Nº: 14450	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	
Jean Frederico de Araújo	Cirurgia Geral / Médico	Celetista	CRM 11.200	RQE Nº: 7347	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	
Isabella de Oliveira Melo	Médico	Celetista	CRM 29.613		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	
Luiz Fernando Barbosa Silva	Médico	Celetista	CRM-25347		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	
Luiz Alberto de Assunção Filho	Cirurgia Geral / Médico	Celetista	CRM 14.061	RQE Nº: 16480	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	
Matheus Mendonça Marcolino	Médico	Celetista	CRM 26.793		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	
Moisés Elias de Souza Alves	Médico	Celetista	CRM 24.409		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	D	N	FO	FO	FO	VS	VS	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	VS	VS	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	
Paulo Afonso Keiti Nakashima	Cirurgia Geral / Médico	Celetista	CRM 13.161	RQE Nº: 8511	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	
Pedro Henrique Melazo Ribeiro	Cirurgia Geral / Médico	Celetista	CRM 19.167	RQE Nº: 12080	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	D	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	
Públio Clemente Siqueira	Cirurgia Geral / Médico	Celetista	CRM – 13.532	RQE Nº: 14587	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	
Rafael Beze Souza	Cirurgia Geral / Médico	Celetista	CRM 22.057	RQE Nº: 14416	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico Pronto Atendimento Ambulatório	60hs	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	
Rogério Barbosa Lourenço	Cirurgia Geral / Médico	Celetista	CRM 10.063	RQE Nº: 7038	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enl/ Pronto Atendimento Ambulatório	60hs	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médio	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (aplicável em prestadores e lactantes)	DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	F-TARDE (06h)	~ CHFT DE PLANO	M - MANHÃ (06h)	MT - MANHÃ E TARDE (08h00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERiado	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS
--------------------	-------------------------	---	--	--------------------------------------	------------------	-------------------	---------------	-----------------	-----------------	----------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS: 21/04 - Tiradentes

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Stanley J. E. Pina
Diretor Técnico
CRM-GO 10322 - HEANA

Armazenamento Setor do SERVRIH	Proteção/Acesso Pasta / Colaboradores do SERVRIH	Retenção 5 anos	Disposição dos registros Deletar
-----------------------------------	---	--------------------	-------------------------------------

HEANA
Hospital Estadual de
Anápolis Dr. Henrique
Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE
FORMULÁRIO

SUS

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde

Setor: ENCARH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 19/04/22

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Revisão: 002

Página: 1/1

SETOR: AMBULATÓRIO

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								
Conjeto Luiz da Silva Neto	Urologia / Médico	Celetista	CRM 20.642	RQE Nº: 15855	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Amb. / C. Cirúrgico Pronto Atendimento	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	AMB	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
Jean Frederico de Araújo	Cirurgia Geral / Médico	Celetista	CRM 11.200	RQE Nº: 7347	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Amb. / C. Cirúrgico Pronto Atendimento	120hs	FO	FO	FO	AMB	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	AMB	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
Pedro Henrique Melazo Ribeiro	Cirurgia Geral / Médico	Celetista	CRM 19.167	RQE Nº: 12080	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Amb. / C. Cirúrgico Pronto Atendimento	120hs	FO	FO	AMB	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	AMB	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO

LEGENDAS:

VS - Visita médica

AMB - Ambulatório Médico

DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)

DFF - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)

CONSELHO DE CLASSE: NÃO SE APLICA

D - DIURNO (12h)

N - NOTURNO (12h)

T - TARDE (06h)

* - CHEFE DE PLANTÃO

M - MANHÃ (06h)

MT - MANHÃ E TARDE (0100)

F - FÉRIAS

LM - LICENÇA MATERNIDADE

FE - FERIADO

FO - FOLGA

AI - AFASTAMENTO INSS

FERIADOS: 21/04 - Tiradentes

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Stanley J. F.

Diretor Técnico

CRM-GO 10322 - H.E.

Armazenamento

Setor do SERVIH

Proteção/Arquivo

Pasta / Colaboradores do SERVIH

Retenção

5 anos

Disposição dos registros

Deletar

HEANA
Hospital Estadual de
Anápolis Dr. Henrique
Santillo

GESTÃO DA QUALIDADE
FORMULÁRIO

SUS

SES
Secretaria de
Estado de
Saúde

Setor: ENCARH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 19/04/22

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201
Revisão: 002
Página: 1/1

SETOR: CENTRO CIRÚRGICO / ENFERMARIA / PRONTO ATENDIMENTO / AMBULATÓRIO

MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE/ CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Francisco das Chagas de Azevedo	Cirurgia Vascular / Médico	Celetista	CRM 10.130	RQE Nº: 11749	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf/ Pronto Atendimento / Ambulatório	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	
Gustavo Moura de Carvalho	Cirurgia Vascular / Médico	Celetista	CRM 17.736	RQE Nº: 11945	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf/ Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	
Higor Costa Gomes	Cirurgia Vascular / Médico	Celetista	CRM 18.950	RQE Nº: 14589	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf/ Pronto Atendimento Ambulatório	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	
Karoline Resende Carvalho	Cirurgia Vascular / Médico	Celetista	CRM 28.388	RQE Nº: 15226	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf/ Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	
Mariana Raphaela Garcia dos Santos	Cirurgia Vascular / Médico	Celetista	CRM 13.890	RQE Nº: 6904	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf/ Pronto Atendimento Ambulatório	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	
Natália Gomes Nagato	Cirurgia Vascular / Médico	Celetista	CRM 20.098	RQE Nº: 13841	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf/ Pronto Atendimento Ambulatório	60hs	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC		
Thiago Raphael Sousa Alencar Borges	Cirurgia Vascular / Médico	Celetista	CRM 16.986	RQE Nº: 11963	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf/ Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	
Vanessa Nogueira M. Warzocha	Cirurgia Vascular / Médico	Celetista	CRM 18.026	RQE Nº: 12099	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf/ Pronto Atendimento Ambulatório	60hs	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	

LEGENDAS:

VR - Visita médica

AMB - Ambulatório Médico

DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)

DFE - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9731/2020)

CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA

D - DIURNO (12h)

N - NOTURNO (12h)

T - TARDE (6h)

C - CHEFE DE PLANTÃO

M - MANHÃ (6h)

MT - MANHÃ E TARDE (8100)

F - FÉRIAS

LM - LICENÇA MATERNIDADE

FE - FERiado

FO - FOLGA

AI - AFASTAMENTO INSS

FERIADOS: 21/04 - Tiradentes

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): Stanley J. F. Pina
Diretor Técnico
CRM GO 10222 - HEANA

Armazenamento
Setor do SERVRIH

Proteção/Acesso
Pasta / Colaboradores do SERVRIH

Retenção
5 anos

Disponição dos registros
Deletar

Armazenamento	Proteção/Arquivo	Retenção	Disposição dos registros
6 meses	Posto / Colaboração de SERVIÇO	5 anos	Deletar

Página: 1/1

Data de revisão: 19/04/22

LEGENDAS:

FERIADOS: 21/04 - Tiradentes

Diretor Técnico

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

0: CRM-GO-10322-HEAR

Armazenamento	Proteção/Acesso	Disposição	Retenção	Disposição dos registros
Sistema SERSHH	Faixa / Colaboração do SERSHH	Por data	5 anos	Deletar

Código: FOR.201

Revisão: 002

Página: 1/1

Setor: ENCARH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 19/04/22

ESCALA DE COLABORADORES

SETOR: UTI 3									MÊS/ANO: ABRIL/2024																																
COLABORADOR	ESPECIALIDADE / CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T				
Cristiano Curado Franco Rabelo	Médico	Celetista	CRM 15.580		07:00 – 19:00	UTI 3	120hs	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO		
					19:00 – 07:00			FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
Eduarda Arantes Gonçalves	Médico	Celetista	CRM 32.259		07:00 – 19:00	UTI 3	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	
					19:00 – 07:00			FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
Guilherme Monteiro Nascente Borges	Médico	Celetista	CRM 19.190	RQE Nº: 15375	07:00 – 19:00	UTI 3	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	
					19:00 – 07:00			FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
Jean Paulo Roriz Costa	Clínica Médica/ Médico	Celetista	CRM 16.358	RQE Nº: 8015	07:00 – 19:00	UTI 3	180hs	FO	D	FO	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	
					19:00 – 07:00			FO	N	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO
Lucas Mike Naves Silva	Médico	Celetista	CRM 25.869		07:00 – 19:00	UTI 3	120hs	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	
					19:00 – 07:00			FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO
Luís Guilherme Roriz	Médico	Celetista	CRM 29.566		07:00 – 19:00	UTI 3	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	
					19:00 – 07:00			FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
Marcelo Lagrega de Melo	Med. Intensiva / Resp. Técnico	Terceiro	CRM 13.932	RQE Nº 12641	07:00 – 19:00	UTI 3	N/A	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	
					19:00 – 07:00			FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
Paulo Henrique de Oliveira	Clínica Médica/ Médico	Celetista	CRM 18.956	RQE Nº: 15233	07:00 – 19:00	UTI 3	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
					19:00 – 07:00			FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
Vitor Gonçalves Rosa Teixeira	Médico	Celetista	CRM 24.573		07:00 – 19:00	UTI 3	180hs	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
					19:00 – 07:00																																				

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)	DPE - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (6h)	* - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (6h)	MT - MANHÃ E TARDE (8100)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS
FERIADOS: 21/04 - Tiradentes, 01/05 - Dia do Trabalhador															
RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):															
Armazenamento Sector do SERVRII Proteção/Acesso Posto / Colaboradores do SERVRII Recuperação Por data Retenção 5 anos Disposição dos registros Deletar															

Carley J. F. Pina
Diretor Técnico
CRM-GO 10322 - HEANA

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Revisão: 00

Página: 1/1

Setor: ENCARH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 19/04/22

SETOR: UTI 5							MÊS/ANO: ABRIL/2024																															
COLABORADOR	ESPECIALIDADE / CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Alexis Melgarejo Mainardi	Médico	Celetista	CRM 29.170		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	UTI 5	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
Flávia Bandeira Pio Pereira	Médico	Celetista	CRM 22.076	RQE Nº: 15456	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	UTI 5	120hs	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	
Guilherme Quireza Silva	Médico	Celetista	CRM 22.085		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	UTI 5	60hs	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	
Helimar Emiliano dos Santos	Médico	Celetista	CRM 21.668		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	UTI 5	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	
Jackson da Silva Pacheco	Médico	Celetista	CRM 22.435		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	UTI 5	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	
Larissa Fagundes Lisboa	Médico	Celetista	CRM 31.118		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	UTI 5	60hs	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO		
Luís Mário Mendes de Medeiros	Médico	Celetista	CRM 24.572		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	UTI 5	60hs	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO		
Marcelo Lagreca de Melo	Med. Intensiva / Resp. Técnico	Terceiro	CRM 13.932	RQE Nº 12641	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	UTI 5	NA	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	
Mickael Santos de Abreu	Médico	Celetista	CRM 32.080		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	UTI 5	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	
Sávio Leles Feitosa	Médico	Celetista	CRM 25.245	RQE Nº: 16362	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	UTI 5	60hs	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	
Victória Leal Steckelberg	Médico	Celetista	CRM 32.269		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	UTI 5	120hs	D	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	
Victor Hugo Cristo Jacomo	Médico	Celetista	CRM 23.068	RQE Nº: 11757	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	UTI 5	120hs	FO	FO	FO	D	N	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	FO	FO	FO	

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CILETISTAS aplicável em gestantes e lactantes	DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T-TARDE (06h)	- CHEFE DE PLANTA	M - MANHÃ (06h)	MT - MANHÃ E TARDE (8100)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS
--------------------	--------------------------	---	--	--------------------------------------	------------------	-------------------	---------------	-------------------	-----------------	---------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS: 21/04 -Tiradentes

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Plantão
Graduados
Stanley J. F. Pina
Diretor Técnico
CRM-GO 10322 - HEANA

Armazenamento	Proteção/Acesso	Retenção	Disposição dos registros
Selo do SERVIHI	Pasta / Colaboradores do SERVIHI	5 anos	Deletar

Código: FOR.201

Revisão: 002

Página: 1/1

Setor: ENCARH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 19/04/22

ESCALA DE COLABORADORES

SETOR: UTI 6								MÊS/ANO: ABRIL/2024																															
COLABORADOR	ESPECIALIDADE / CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T		
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Carla Aguiar	Médico	Celetista	CRM 25.828		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	UTI 6	120hs	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	
Fernando Correia Lolola	Médico	Celetista	CRM 22.174		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	UTI 6	120hs	D	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	D	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	
Karizy Cristyna Martins Naves	Clínica Médica / Médico	Celetista	CRM 24.600	RQE Nº: 17047	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	UTI 6	60hs	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	
Leandro Alves Ferreira	Médico	Celetista	CRM 25.959		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	UTI 6	180hs	FO	N	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO		
Lucas Sena Melo	Médico	Celetista	CRM 26.062		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	UTI 6	180hs	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO		
Luís Otávio Vilela Rebouças	Médico	Celetista	CRM 29.305		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	UTI 6	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	
Rafaella Marques Mendes	Médico	Celetista	CRM 29.446		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	UTI 6	60hs	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC	DFC		
Rubens Dias dos Santos Paula	Med. Intensiva / Resp. Técnico	Terceiro	CRM 22.675	RQE Nº 12205	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	UTI 6	NA	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS		

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (optantes e em gestantes e lactantes)	DFE - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (06h)	* - CHIEF DE PLANTA	M - MANHÃ (06h)	MT - MANHÃ E TARDE (08h00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS
--------------------	--------------------------	--	--	-------------------------------------	------------------	-------------------	-----------------	---------------------	-----------------	----------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS: 21/04 - Tiradentes

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Stanley J. F. Pina
Diretor Técnico
CRM-GO 10322 - HEANA

Armazenamento	Proteção/Acesso	Retenção	Disposição dos registros
Setor do SERVRI	Pasta / Colaboradores do SERVRI	5 anos	Deletar

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Revisão: 002

Página: 1/1

Setor: ENCARH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 19/04/22

SETOR: ENFERMARIA / UTI'S/ PRONTO ATENDIMENTO							MÊS/ANO: ABRIL/2024																															
COLABORADOR	ESPECIALIDADE / CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Alex Barcelos Fernandes	Nefrologia / Médico	Celetista	CRM 13.058	RQE Nº: 6971	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Enfermaria Pronto Atendimento UTI's	120hs	FO	D	FO	FO	D	D	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO
Freudiane Felipe de Moura	Nefrologia / Médico	Celetista	CRM 8.627	RQE Nº: 5243	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Enfermaria Pronto Atendimento UTI's	120hs	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	D	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
Patrícia Cunha Nascimento	Médico	Celetista	CRM 7.524	RQE Nº: 5662	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Enfermaria Pronto Atendimento UTI's	120hs	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
Sirlete Carvalho Rezende	Médico	Celetista	CRM 14.786	RQE Nº: 10863	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Enfermaria Pronto Atendimento UTI's	120hs	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)	DFE - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T-TARDE (08h)	C - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (06h)	MT - MANHÃ E TARDE (08h00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS
--------------------	--------------------------	---	--	--------------------------------------	------------------	-------------------	---------------	----------------------	-----------------	----------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS: 21/04 - Tiradentes

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo): *Stanley J. F. Fina*
Diretor Técnico

CRM-GO 10322 - HEANA

Armazenamento	Proteção/Acesso	Retenção	Disposição dos registros
Ser do SERVIH	Pasta / Colaboradores do SERVIH	5 anos	Deletar

Código: FOR.201

Revisão: 002

Página: 1/1

Setor: ENCARH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 19/04/22

ESCALA DE COLABORADORES

SETOR: ENFERMARIA / UTI'S							MÊS/ANO: ABRIL/2024																															
COLABORADOR	ESPECIALIDADE / CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Mathias Antunes Vilas-Boas de Pádua	Med. Família / Médico	Celetista	CRM 25.219	RQE Nº 16035	08:00 – 12:00	Enfermaria / UTI's	60hs	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
					13:00 – 17:00			D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)	DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T-TARDE (08h)	* - CIBITE DE LANTÃO	M - MANHÃ (08h)	MT - MANHÃ E TARDE (08h00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS
--------------------	--------------------------	---	--	--------------------------------------	------------------	-------------------	---------------	----------------------	-----------------	----------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS: 21/04 - Tiradentes

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Stanley J. F. Pinheiro
Diretor Técnico
CRM-GO 10322 - HEANA

Armazenamento	Proteção/Acesso	Retenção	Disposição dos registros
Setor do SERVRI	Pasta / Colaboradores do SERVRI	5 anos	Deletar

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Revisão: 002

Página: 1/1

Setor: ENCARH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 19/04/22

SETOR: CENTRO CIRÚRGICO / ENFERMARIA / PRONTO ATENDIMENTO

MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE / CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T
Bruno Quintino Domingos	Cirurgia Vascular/Médico	Terceiro	CRM 21.150	RQE Nº: 14589	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf./ Pronto Atendimento	120hs	FO	FO	D	FO	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
Carlos Ney de Mesquita Júnior	Cirurgia Vascular/Médico	Terceiro	CRM 20.105	RQE Nº: 16945	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf./ Pronto Atendimento	12hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
Higor Costa Gomes	Cirurgia Vascular/Médico	Terceiro	CRM 18.950	RQE Nº: 14589	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf./ Pronto Atendimento	60hs	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
Karoline Resende Carvalho	Cirurgia Vascular / Médico	Terceiro	CRM 28.388	RQE Nº: 15226	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf./ Pronto Atendimento	24hs	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO

LEGENDAS:

VN - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DE SOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELESTISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)	DFE-DE SOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T-TARDE (6h)	*- CHIEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (6h)	MT - MANHÃ E TARDE (8h00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS
FERIADOS: 21/04 - Tiradentes															
RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):															
Armazenamento	Proteção/Acesso				Retenção				Disposição dos registros						
Setor do SERVRI	Pasta / Colaboradores do SERVRI				Por data				Deletar						

Stanley J. F. Pinc.

Diretor Técnico

CRM 10010322 - HEANA

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Revisão: 002

Página: 1/1

Setor: ENCARH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 19/04/22

SETOR: CENTRO CIRÚRGICO / ENFERMARIA / UTI's / PRONTO ATENDIMENTO / AMBULATÓRIO

MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE / CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Fernando Simões Nazareno	Neurocirurgia/ Médico	Terceiro	CRM 17.363	RQE Nº 12.739	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf./UTI Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO
Helioenai de Sousa Alencar	Neurocirurgia/ Médico	Terceiro	CRM 20.127	RQE Nº 16.431	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf./UTI Pronto Atendimento Ambulatório	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	
Marcos Alessandro Leão	Neurocirurgia/ Médico	Terceiro	CRM 8.238	RQE Nº 5.187	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf./UTI Pronto Atendimento Ambulatório	NA	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	VS	
Mateus da Silva Torres	Neurocirurgia/ Médico	Terceiro	CRM 19.963	RQE Nº : 10.265	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf./UTI Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	D	N	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	FO
Matheus de Andrade Bannach	Neurocirurgia/ Médico	Terceiro	CRM 24.081		07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf./UTI Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	
Saad George Oliveira El-Haouli	Neurocirurgia/ Médico	Terceiro	CRM 17.426	RQE Nº 12.891	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf./UTI Pronto Atendimento Ambulatório	60hs	FO	FO	FO	N	FO	D	FO	FO	FO	FO	N	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	D	FO	FO	FO	FO	N	FO	D	FO	
Simon Thiago Souza Lara Leão	Neurocirurgia/ Médico	Terceiro	CRM 10.800	RQE Nº 12.858	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf./UTI Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	FO	D	N	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	FO	FO	FO	FO	D	N
Thiago Dantas de Souza Azarias	Neurocirurgia/ Médico	Terceiro	CRM 15.997	RQE Nº 11.786	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf./UTI Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	
Wander Nasser Navaes	Neurocirurgia/ Médico	Terceiro	CRM 12.730	RQE Nº 10.259	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf./UTI Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	FO	FO	FO	D	N	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	FO	FO	
William Manoel da Silva Capellazzo	Neurocirurgia/ Médico	Terceiro	CRM 29.678	RQE Nº	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf./UTI Pronto Atendimento Ambulatório	60hs	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	FO	FO	FO	D	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO
Wolney Ronaldo Abrahão Silva	Neurocirurgia/ Médico	Terceiro	CRM 13.148	RQE Nº 9296	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf./UTI Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELESTAS (aplicável em gestantes e lactantes)	DFE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T-TARDE (6h)	~ CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (06h)	MT - MANHÃ E TARDE (0800)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS
--------------------	--------------------------	---	--	--------------------------------------	------------------	-------------------	--------------	--------------------	-----------------	---------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS: 21/04 - Tiradentes

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Stanley J. Pina
Diretor Técnico

CRM-GO 10422 - HEANA

Armazenamento	Proteção/Acesso	Retenção	Disposição dos registros
Setor do SERVIH	Pasta / Colaboradores do SERVIH	Por data	Deletar

Dr. Marcos Alexandre Lima
Neurocirurgião
CRM-GO 10422-0
RQE Nº 11.786

ESCALA DE COLABORADORES

Código: FOR.201

Revisão: 002

Página: 1/1

Sector: ENCARH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 19/04/22

SETOR: CENTRO CIRÚRGICO / AMBULATÓRIO

MÊS/ANO: ABRIL/2024

COLABORADOR	ESPECIALIDADE / CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T				
								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30				
Alan de Moura Oliveira	Anestesiologia / Médico	Terceiro	CRM 21.764	RQE Nº: 16626	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico	120H	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO			
Jason Eliel Alves da Silva	Anestesiologia / Médico	Terceiro	CRM 31.713	RQE Nº: 16808	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico	24H	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO			
Hilton Rodrigues Correa Neto	Anestesiologia / Médico	Terceiro	CRM 21.379	RQE Nº: 17783	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico	108H	D	N	FO	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	D	FO	FO	FO	D	FO	D	N	D	N	D	N	FO	D	FO	FO	D	N		
Murilo Carlos da Silva Santana	Anestesiologia / Médico	Terceiro	CRM 15.682	RQE Nº:14874	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico	180H	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	N	D	N	FO	FO	FO	FO	N	D	FO	D	N	FO	FO	N	D	FO	N	FO	FO	D	N	FO	FO	
Pierro Anderson Carlos	Anestesiologia / Médico	Terceiro	CRM 22.063	RQE Nº: 17172	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico	216H	FO	FO	N	D	FO	FO	D	N	FO	N	D	FO	FO	FO	FO	FO	N	D	FO	D	N	FO	FO	N	N	FO	FO	D	D	FO	FO	N	FO	
Rafael Queiroz de Oliveira	Anestesiologia / Médico	Terceiro	CRM 23.281	RQE Nº: 17417	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico	240H	FO	FO	N	FO	N	FO	D	N	FO	FO	N	D	FO	D	N	FO	FO	N	FO	FO	D	N	FO	FO	N	FO	N	FO	D	FO	D	N	FO	N
Rodrigo Hoffman Martins Bernardes	Anestesiologia / Médico	Terceiro	CRM 19.382	RQE Nº: 15027	07:00 – 19:00 19:00 – 07:00	Centro Cirúrgico	264H	D	D	D	D	FO	FO	FO	D	D	D	D	FO	FO	FO	D	D	D	FO	FO	FO	FO	D	D	D	D	FO	FO	FO	FO	FO	D	D	FO	FO

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CLETTISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)	DPE-DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T-TARDE (06h)	~ - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (06h)	MT - MANHÃ E TARDE (0100)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS
--------------------	--------------------------	---	--	--------------------------------------	------------------	-------------------	---------------	----------------------	-----------------	---------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS: 21/04 -Tiradentes

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Stanley J. F. Pinheiro
Diretor Técnico
CRM-GO 30322 - HEANA

Armazenamento	Proteção/Acesso	Retenção	Disposição dos registros
Sector do SERVIH	Pasta/ Colaboradores do SERVIH	5 anos	Deletar

Código: FOR.201

Revisão: 002

Página: 1/1

Setor: ENCARH

Data de elaboração: 05/07/22

Data de revisão: 19/04/22

SETOR: CENTRO CIRÚRGICO / ENFERMARIA / PRONTO ATENDIMENTO / AMBULATÓRIO							MÊS/ANO: ABRIL/2024																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
COLABORADOR	ESPECIALIDADE / CARGO	VÍNCULO	CONSELHO DE CLASSE	REGISTRO DE QUALIFICAÇÃO DE ESPECIALIDADE	HORÁRIO	UNIDADE FUNCIONAL	CARGA HORÁRIA MENSAL	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Ângela Beatriz Cavalcante de Amorim	Buco-Maxilo-Facial / Buco	Celetista	CRO 5.668	NA	07:00 – 19:00	C. Cirúrgico/ Enf/ Pronto Atendimento Ambulatório	120hs	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	D	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					19:00 – 07:00	C. Cirúrgico/ Enf/ Pronto Atendimento Ambulatório		FO	FO	FO	FO	FO	FO	N	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO	FO

LEGENDAS:

VS - Visita médica	AMB - Ambulatório Médico	DFC - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL CELETISTAS (aplicável em gestantes e lactantes)	DFF - DESOCUPAÇÃO FUNCIONAL ESTATUTÁRIOS (devido ao decreto 9751/2020)	CONSELHO DE CLASSE: NA NÃO SE APLICA	D - DIURNO (12h)	N - NOTURNO (12h)	T - TARDE (6h)	* - CHEFE DE PLANTÃO	M - MANHÃ (6h)	MT - MANHÃ E TARDE (8H00)	F - FÉRIAS	LM - LICENÇA MATERNIDADE	FE - FERIADO	FO - FOLGA	AI - AFASTAMENTO INSS
--------------------	--------------------------	---	--	--------------------------------------	------------------	-------------------	----------------	----------------------	----------------	---------------------------	------------	--------------------------	--------------	------------	-----------------------

FERIADOS: 21/04 - Tiradentes

RESPONSÁVEL PELA ESCALA (assinatura e carimbo):

Stanley J. Pina
Diretor Técnico
CRM-GO 10322 - HEANA

Armazenamento	Proteção/Acesso	Retenção	Disposição dos registros
Sector do SERVRI	pasta / Colaboradores do SERVRI	5 anos	Deletar